

Akwankyerε fa Awofo Hokwan wɔ Nhomasa Soronko ho



Nhomasa Soronko Dwumadi ho
Bammo ho Nkaebɔ

ɛbɔ 2024



**Department of
Education &
Workforce**

NEA EFA NHOMASUA SORONKO HO.....	2
Sukuu Nkitahodi fa Nhomasua Soronko ho	2
Ohio Asoe ma Nhomasua ne Adwumayefo Nkitahodi ma Nhomasua Soronko.....	2
NNIANIM NSEM MA AWOFO HOKWAN CW NHOMA YI HO	3
NSEM AHOROW.....	4
Owofo Mpeneso a Egyina nea Onim so.....	4
Ansa Na Wo de Wo Owofo Mpeneso a Egyina nea Wunim so Bema no, Ese se Nhomasua	
Adwumakuw no:	5
So Wo Ba Fata Ma Nhomasua Soronko?	6
Nhomasua ho Nhwehwemu a Ede Ne Ho (IEE)	7
Akyerew Nkaebɔ a Wɔadi Kan De Ama	8
Ankoroankoro Nhomasua Dwumadi (IEP)	9
NHOMASUA HO KYEREWTOHO	10
Kyerewtoho a Wɔn Nsa Ka	10
MANSO NSIESIE	12
Okwan a Wɔde Siesie Manso	12
Kwaadu Wɔsiesie no Ntɛm	13
Dwumadi a Wɔma Eki Yiye	13
Ntamgyina ho	15
Asem a Wɔde Kɔdan Mantamfo.....	16
Nhomasua Soronko ho Asenni a Wɔde Kɔdan.....	20
MMERE NE OKWAN A WODE ASEM KODAN (ASENNI)	22
Nkrataasem a Ebedi Mu.....	22
Bere a Wɔde Di ho Dwuma	23
Okwan a Wɔdi Asem (Asenni Dwumadi)	24
Mmere ne Okwan a Wɔde Asem Kɔdan Ntɛm So.....	25
Gyinaesi a Wɔre mu Nhwehwemu Bio.....	26
Abofra Gynabea Bere a Wɔredi Asem.....	27
Mmaranimfo ho Ka	27
ASOTWE	29
Okwan a Wɔfa so Twe Mmofra a Wɔadi Dem Aso	29
Ohaw Farebae ho Gyinaesi	30
Adesua Beae Foforo (Bere Tiawa Ne Nea Eye Foforo)	31
GYINAE A AWOFO NKUTOO SI DE MMOFRA TO SUKUU A ENYE	
ABAN DE NA ABAN FA HO KA.....	33
Eka Ho Tua Gyinaesi.....	33
AWOFO NKAEBɔ FA SKOLAHYIP DE MA ADESUAFO	
A WɔADI DEM	34
Bere a Wɔabo Nkae.....	34

Nea Efa Nhomasua Soronko ho

Nhomasua soronko ma wɔn a wɔadi mfe 3 kosi 21 no, ɔman ne mantam ahwehwede ahorow na ekyerɛ ɔkwan a wɔfa so yε. Wɔfrɛ ɔman ahwehwede no Nnipa a Wɔadi Dɛm Nhomasua ho Mmara (Individuals with Disabilities Education Act - IDEA). Wɔfrɛ mantam ahwehwede no Ohio Dwumadi ho Gynapen ma Mmofra a Wɔadi Dɛm Nhomasua (Ohio Operating Standards).

Akwankyerɛ yi betumi aboa wo ama woate hokwan a wo ne wo ba wɔ senea IDEA ne Ohio Dwumadi ho Gynapen kyerɛ no. Bio nso, ɛma wo nsɛm ne akade ahorow a εboa wo ma wote mmoa ahorow a wɔde ma wɔ wo ba nhomasua soronko ho.

Wo mpɔtam nhomasua adwumakuw (sε nhwɛso, wo sukuu mansin) nso betumi aboa wo ama woate hokwan a wo wɔ wɔ mmara yi mu ase. Sε wo wɔ nsɛmmisa bi fa nsɛm a εwɔ akwankyerɛ yi mu a, yɛsrew wo ne nhomasua soronko kwankyerɛfo ma wo nhomasua adwumakuw nni nkitaloh.

Sukuu Nkitahodi fa Nhomasua Soronko ho

Yɛsrɛw fa nsɛm a edidi so yi ka ɛfa yi ho:

Nhomasua adwumakuw:

Nhomasua Soronko Kwankyerɛfo:

Fon nɔma:

Emeeli adrɛse:

Ohio Asoɛe ma Nhomasua ne Adwumayɛfo Nkitahodi ma Nhomasua Soronko

(Fon) 614-466-2650

(Nea wuntua hwee) 877-644-6338

(Faks) 614-728-1097

25 S. Front Street
Mail Stop 409
Columbus, Ohio 43215
[Nkitahodi ho nsɛm afoforo](#)

Exceptionalchildren@education.ohio.gov

Afrɛfo a wɔde teletypewriter (TTY) di dwuma no, yɛsrew mo momfrɛ Ohio Relay Service wɔ (800) 750-0750.

Nnianim Ns m ma Awofo Hokwan w  Nhoma yi ho

Nnipa a W adi D m Nhomasua ho Mmara (IDEA) no b  adesuafo a w adi d m ne w n awofo hokwan ahorow ho ban. Akwankyer  yi ma wo ns m fa hokwan ahorow no ho. S  wo ba w  nhomasua soronko ase a, es  es  sukuu no ma wo akwankyer  no bi afe biara. Bio nso, es  es  wunya bi:

- S  wohwehw  se w b ye  wo ba ho nhwehw mu esiane se wo gye di se wo ba no w  demdie bi a
- S  wo nhomasua adwumakuw p  se w y  wo ba ho nhwehw mu esiane se w gy  di se wo ba w  demdie bi a
- S  woakyer  as m de ak dan Mmofra Soronko  fisi a  w  Ohio Aso e ma Nhomasua ne Adwumay fo, na  no ne kwaadu a edi kan a wo de ak dan w  sukuu afe no mu a
- S  woakyer  as m de ak dan Mmofra Soronko  fisi a  w  Ohio Aso e ma Nhomasua ne Adwumay fo se w nhwehw  as m bi fa wo ba nhomasua ho, na  no ne kwaadu a edi kan a wo de ak dan w  sukuu afe no mu a
- S  w ay  wo ba afi sukuu de atwe n aso w  suban bi ho nti - na w adi kan ay  wo ba afi sukuu mu nna 10 anaa nea  bor  saa w  mprempren sukuu afe no mu a
- Bere biara a wubebisa se w mma wo akwankyer  nhoma no



Nsem Ahorow

ɔwofo Mpeneso a Egyina nea Onim so

Nipa biara betumi akamfo abofra bi se wɔnnye ne ho nhwehwemu mma nhomasua soronko. Bere biara a wo, se ɔwofo no, wɔ haw wo ba adesua, nkɔso, anaa ne dwumadi ho no, εε se wokyerew kwammisa kɔma wo ba no tikya, sukuu panyin, ne nhomasua soronko sohwefo anaa panyin ama wɔayɛ nhwehwemu se ɔfata nhomasua soronko a. Se sukuu no nsa ka abisade no ara pe a, sukuu no wɔnna 30 se wobebua wo se wɔbeyɛ nhwehwemu no anaa wɔrennye. εε se ɔwofo kyerew ne mpeneso ansa na wɔafi nhwehwemu no ase.

Se wo hu se abofra bi fata ma nhomasua soronko ne εho nnwuma a, wɔbeyehyε Ankoroankoro Nhomasua Dwumadi (IEP) a egyina nhwehwemu kuw no amaneεbɔ (ETR) so. IEP no ye nhoma bi a εkyere nhomasua ho botae ahorow a wo ba bεye adwuma adu ho wɔ sukuu afe no mu. Bio nso, εka mmoa ne nnwuma a wo ba hia na ama watumi adu botae ahorow a wɔaka wɔ IEP no mu.

Wɔde wo ba bεma IEP kuw bi, na wɔn a wɔbεwom bi ne:

- ɔwofo (Awofo) no
- Anyε yie koraa nhomasua ahorow tikyani baako (se εbεye se abofra no bεwɔ daadaa nhomasua mu a)
- Anyε yie koraa abofra no nhomasua soronko tikyani anaa kyerekyerεfo baako
- Nhomasua adwumakuw nanmusini a ɔfata
- Obi a obetumi akyerekyere nhwehwemu no mu nsunsuanso mu
- Se ɔwofo no anaa nhomasua adwumakuw no susuw se εfata a, nnipa aforo a wɔwɔ abofra no ho nimdee titiriw, a wɔn a wɔka ho ne adwumayεfo a wɔyeε nnwuma a εfata ma no
- Bere biara a εfata no, abofra a wadi dεm no

IEP nhwehwemu: Wɔhwehwε se IEP kuw no behyia anyε yie koraa pεnkoroo afe biara de ahwehwε IEP no mu nanso wobetumi ahyia mper pii de ayε nsakrae wɔ IEP no mu, titiriw bere a abofra no nnya nkɔso no. Wɔ Ohio mmara mu no, wohia ɔwofo mpeneso de afi nhomasua soronko dwumadie ase nanso wonhia mpeneso no na ama wɔde IEP nhwehwemu ne nsakrae a wɔye akyiri yi adi dwuma. Nanso, εho da so ara hia se ɔwofo no de ne ho hyε IEP dwumadi no mu. Ehia se awofo ka IEP kuw nhiyiam a wɔde ye nsakrae mu no ho.

ɔwofo ho a ɔde hyem: Se abofra a wadi dεm awofo no, mo wɔ hokwan se wɔbɔ mo amaneε na wɔma mo de mo ho hyε IEP kuw nhiyiam biara mu. εε se nhomasua adwumakuw no ma wo nhiyiam no ho nkaebɔ ntεm senea εbεye na woatumi aki bi, na wɔde ahyε bere ne beae a mo nyinaa adwene hyia wɔ ho.

Hena ne ɔwofo Nanmusini?

ɔwofo nanmusini ye obi a obetumi agyina abofra a wɔ dεm ananmu wɔ dwumadi biara a εfa fata a ɔfata ma nhomasua soronko ne εho nnwuma mu.

Nhomasua adwumakuw a εwɔ baabi a wo wɔ no paw ɔwofo nanmusini bere biara a nea edidi so yi mu biara besi:

- Wɔntumi nnhu ɔwofo no
- Nhomasua adwumakuw no ayε nea wobetumi biara nanso wonnim baabi a ɔwofo no wɔ
- Abofra no ye babun a onni baabi te na obiara nnka ne ho
- Abofra no ye ɔman no ba

ɔwofo mpeneso a egyina nea onim so kyere se wo ne/anaa nhomasua adwumakuw-ɔwofo nanmusini a wɔapaw no ama kwan denam krataakyerew so se nhomasua adwumakuw no betumi atu anamɔn. Mpeneso a wunim ho bi nso kyere se nhomasua adwumakuw no maa wo nea wɔrebɛye no ho nsɛm. Ese se nhomasua adwumakuw no pe wo mpeneso a wo de agu krataa so:

- Ansa na nhomasua adwumakuw no ayε wo ba ho nhwehwεmu bere a edi kan de ahu se wo ba no hia nhomasua soronko ne εho nnwuma a
- Ansa na nhomasua adwumakuw no afi ase ayε nhomasua soronko ho nnwuma ama wo ba a wɔakyerew wɔ ne ankoroankoro nhomasua dwumadi, a wɔsan frε no IEP no
- Ansa na nhomasua adwumakuw no asan ayε wo ba ho nhwehwεmu de ahwε se wo ba ahiade asesa a
- Ansa na nhomasua adwumakuw no ayε nhwehwεmu a εka ho wɔ wo ba ho. Nhwεso bi ne Suban ho Nhwehwεmu
- Ansa na nhomasua adwumakuw no asesa wo ba nhomasua mu gyinabea. εho nhia se eyi bεye sesa a wɔbesesa dan a wɔwom. Mmom no, εkyerε sesa a wɔbesesa wo ba no nhomasua dwumadi
- Ansa na nhomasua adwumakuw no de wo ba ho nsɛm ama nipa foforo bi a ne din nni mantam anaa ɔman mmara mu

ɔwofo mpeneso a egyina nea onim so ho nhia se nea edidi so yi mu biara si a:

- Nhomasua adwumakuw no rehwehwε adesuani no mprempren nsɛm a εka nhwehwεmu dwumadi no ho
- Nhomasua adwumakuw no ye wo ba ho nhwehwεmu a wɔye wɔ adesuafo nyinaa ho

Ansa Na Wo de Wo ɔwofo Mpeneso a Egyina nea Wunim so Bεma no, Ese se Nhomasua Adwumakuw no:

- Hwε se wɔde wo kurom kasa anaa ɔkwan foforo bi so nkitahodi a wo te ase de nsɛm a wuhia nyinaa ama wo na ama woasi gyinae
- Hwε se wo te ase na wo de wo nsa ahyε krataa ase apene so se nhomasua adwumakuw no bεye dwumadi bi na wo mpeneso no ka dwumadi no, ne wo ba ho nsɛm biara a wɔde bεma afoforo ne henanom ho asem
- Hwε se mpeneso a wo de rema no, wo te ase na efi wo ara wo pe mu, na wubetumi asesa w'adwene bere biara
- Hwε se wo te ase se se wo twe wo mpeneso san a, εho nhia se nhomasua adwumakuw bεsesa dwumadi ahorow a wɔayε efi bere a wopenee so kosi bere a wo twee wo mpeneso sanee no

MPENESO A WOTWE SAN

Mpeneso a woretwe asan kyere se womma ho kwan bio. Wubetumi atwe wo mpeneso asan bere biara a wubesi gyinae se wompe se wo ba bækø so anya nhomasua soronko bio senea ewc wo ba IEP mu no. Ese se wo ye wei denam krataakyerøw so.

Afei, wo nhomasua adwumakuw no:

- Ese se wogyae nhomasua soronko nnwuma a woye ma wo ba wo ba IEP mu no, nanso ansa na wobegyae nnwuma no ye no, ese se nhomasua adwumakuw no bɔ wo nkae wɔ krataa so se wɔregyae nnwuma no. Saa nkaebɔ a nhomasua adwumakuw de bɛma wo no, yefre no nkaebɔ a wɔadi kan de ama. Nkaebɔ a wɔadi kan de ama yi, ese se edu ahwehwede a ewc Nkaebɔ a Wɔadi Kan De Ama ɔfa a ewc krataafa 8 wo akwankyerø yi mu ho.

Se nhomasua adwumakuw no nya bɔ wo nkae se wɔrennye nhomasua soronko nnwuma mma wo ba bio na wogyae nnwuma no a, nhomasua adwumakuw no remmu wo ba se ɔfata nhomasua soronko bio na mmom wobebu no se adesuafo afoforo biara.

So Wo Ba Fata Ma Nhomasua Soronko?

Ansa na wobebu adesuani no se obi a wadi dɛm wo [Nnipa a Wɔadi Dɛm ho Mmara \(IDEA\)](#) ne [Ohio Adwumayɛ Koodu](#) ase no, ese se wo ba wo dɛm ahorow a ewc ase hɔ mu baako. Ese se dɛmdi no nya nsunsuanso bɔne wo ba nhomasua mu mmɔdenbɔ so na wo ba hia nhomasua soronko ne/anaa eho nnwuma esiane dɛm a ewc ne so ntí.

- Adwene/nsusuwii ho dɛmdi
- ɔnte asem papa
- Ontumi nkasa papa
- Onhu ade papa
- Nkate mu haw
- Akyi kasɛe anaa nnompe mu haw
- ɔtisim (Autism)
- Wapira wɔ n'adwenem
- Apɔwmuden ho haw foforo
- Adesua ho haw pɔtee bi
- Aso nte asem
- ɔnte asem nnhu ade
- Dɛm ahorow
- Nkɔso a emma ne bere mu

KA KYERɛ NHOMASUA ADWUMAKUW NO MA WɔNHWEHWɛ WO BA MU

Se wususuw se wo ba wo dɛm bi a ɛreka ne nhomasua a, wubetumi abisa ama nhomasua adwumakuw no aye wo ba ho nhwehwemu de ahwɛ se ɔbefata ama nhomasua soronko a (wobu no se abofra a wadi dɛm wo IDEA ase). Ese se nhomasua adwumakuw no ma wo mmuae wo nna 30 mu denam wo mpeneso so anaase wɔbɛma wo nkaebɔ de akyerɛkyerɛ nea enti a nhomasua adwumakuw no susuw se onni dɛm no. Nhomasua adwumakuw no betumi asre kwan afi wo hɔ bere biara de ahwehwɛ wo ba

Kurom Kasa anaa Nkitahodi Kwan Foforo

Nhyiam biara a wobekɔ, wo ba nhwehwemu, ne nkaebɔ biara a wo nsa bɛka no, ese se wɔkyerɛw anaa wɔka no wo kurom kasa mu anaa nkitahodi kwan foforo bi a wo de di dwuma so.

Ese se nsɔhwɛ ne akade afoforo a wɔde bɛye wo ba ho nhwehwemu no wo wo ba kurom kasa mu - anaase nkitahodi kwan foforo bi so a ɛbɛma mansin no anya nsem a edi mu fa nea wo ba nim ne nea otumi ye wo nhomasua mu, nkɔso mu ne dwumadi mu, gye se ebia ɛrentumi nnye yie saa.

mu sε wogye di sε ɔwɔ dεm bi a. Emu biara no, sε nhomasua adwumakuw no nya wo mpeneso wɔ krataa so a, εsε sε wɔyε nhwehwεmu a edi kan wɔ nna 60 mu.

Sε WO BA FI SUKUU BAAKO MU Kɔ SUKUU FOFORO MU

Sε wo ba fi nhomasua adwumakuw baako so kɔ nhomasua adwumakuw foforo so wɔ Ohio a, nhomasua adwumakuw foforo no wɔ nna 30 fi da a wɔn nsa kaa nhomasua adwumakuw a edi kan no nhwehwεmu nsunsuanso no sε:

- Wobεgye nhwehwεmu a nhomasua adwumakuw a edi kan no yεe ho nsunsuanso atom; anaasε
- Wobεgye mpeneso de aye nhwehwεmu no bio

Εsε sε nhomasua adwumakuw foforo no yε wɔn nhwehwεmu bio wɔ nna 60 mu fi da a wonyaa ɔwofo mpeneso no.

Sε ABOFRA NO Yε ɔMAN NO BA A

Sε abofra no yε ɔman no ba a na sε εnye ɔne n'awofo na εte a, nhomasua adwumakuw no nhia mpeneso mmfī ɔwofo no hɔ ansa na wɔayε nhwehwεmu a edi kan de ahwε sε abofra no wɔ dεm bi a wɔ tebea a edidi hɔ mu:

- Emfa ho mmɔden a wɔabɔ no, nhomasua adwumakuw no antumi anhu baabi a abofra no ɔwofo wɔ
- Wɔatwa hokwan ahorow a awofo no wɔ; anaasε
- ɔtemmufo bi de hokwan ahorow a awofo no wɔ ama obi a wapene nhwehwεmu a edi kan no so

Nhomasa ho Nhwehwεmu a Ede Ne Ho (IEE)

Wɔsan frε nhomasua ho nhwehwεmu a εde ne ho (IEE) no nkekaho nhwehwεmu. Nhomasua adwumakuw no betua nkekaho nhwehwεmu yi ho ka sε wɔayε wɔn ankasa nhwehwεmu wɔ wo ba ho na wo ne nhomasua adwumakuw no annyε adwene wɔ ho nkutoo a. Ne botae ne sε wɔde behu sε wo ba hia nhomasua soronko anaa ɔda so ara hia a. Nipa a ɔyε nkekaho nhwehwεmu yi no, εnse sε ɔyε obi a ɔyε adwuma ma wo ba nhomasua adwumakuw. Wo, sε ɔwofo no, wɔ hokwan bere biara sε wobεyε nkekaho nhwehwεmu ho nhyeheyε ama wo ba na woatua ho ka. Bere a wo ne wo nhomasua adwumakuw no annyε adwene wɔ wɔn nhwehwεmu nsunsuanso fa wo ba ho na worepε nkekaho nhwehwεmu no, εsε sε wo nhomasua adwumakuw no tu anamɔn a edidi so yi mu baako a wɔrentwentwεn wɔn nan ase:

- εsε sε nhomasua adwumakuw no ma wuhu baabi a w'ankasa betumi anya nkekaho nhwehwεmu ama wo ba na ahwehwεde ahorow a εbεma nhomasua adwumakuw no afa ho ka. Sε nhomasua adwumakuw no ne wo yε adwene sε wobεpε nkekaho nhwehwεmu ara pε a, εsε sε nhomasua adwumakuw no fa ho ka
- εsε sε nhomasua adwumakuw no de abisade kɔma Ohio Asoεε ma Nhomasua ne Adwumayεfo ɔfisi ma Mmofra Soronko ma wodi asem no (hwε krataafa 20) esiaane sε wɔne wo nnyε adwene wɔ nkekaho nhwehwεmu a worepε no ho. Wei bεyε saa esiane sε nhomasua adwumakuw no susuw sε wɔn nhwehwεmu a wɔyεs wɔ wo ba ho no fataa

AHWEHWEDGE MA NKEKAHO NHWEHWEMU

Ahwehwedge koro no ara a ɛfa nhomasua adwumakuw no nhwehwemu no nso fa nkekaho nhwehwemu a woye ho nhyeheyee, na nhomasua adwumakuw no fa ho ka no ho. Nea ɛka ahwehwedge yi ho bi ne baabi a wo ba kɔ ma wɔyɛ no nhwehwemu ne nea ɔreye ne ho nhwehwemu no suahu a ɔwɔ. Ɛsɛ se nhomasua adwumakuw no fa nkekaho nhwehwemu no ho ka nyinaa se edu nhomasua adwumakuw no ahwehwedge ho a.

Se wosre nkekaho nhwehwemu ma wo ba a, nhomasua adwumakuw no betumi abisa wo nea enti a wo ne wɔn nnye adwene wɔ wo ba ho nhwehwemu a wɔyɛ ho (kyerɛ se nea enti a wɔrepɛ nkekaho nhwehwemu), nanso ɛnye nhye se wo de nkyerɛkyerɛmu yi bɛma wɔn. Wo wɔ hokwan baako pɛ se wobɛpɛ nkekaho nhwehwemu a nhomasua adwumakuw no fa ho ka bere biara a nhomasua adwumakuw no bɛye wo ba ho nhwehwemu na wo ne wɔn anye adwene wɔ nea efii mu bae no ho.

Se wo ba nya fa nkekaho nhwehwemu a edu nhomasua adwumakuw no ahwehwedge ho a, ɛmfa ho nea ɔfaa ho ka no, ɛsɛ se nhomasua adwumakuw no hwɛ nsunsuanso no de hu sɛnea wɔbɛma wo ba aban nhomasua a wontua hwee (FAPE) no.

Akyerɛw Nkaebɔ a Wɔadi Kan De Ama

MUABɔ

ɛsɛ se nhomasua adwumakuw ma wo nkaebɔ a wɔakyerɛw (nea wɔfrɛ no akyerɛw nkaebɔ a wɔadi kan de ama) wɔ mmere a ɛfata mu ansa na wɔasi gyinae se wɔbɛye anaa wɔrenye biribi. Adeyɛ yi bi ne nhomasua adwumakuw no refi ase anaa wɔsesa wo ba no ahyɛnsode, nhwehwemu anaa nhomasua mu gyinabea anaa aban nhomasua a wontua hwee no. Akyerɛw nkaebɔ a wɔadi kan de ama ye ahwehwedge fɔɔm ma nhomasua soronko.

AKYERɛW NKAEBɔ A WɔADI KAN DE MU NSɛM

ɛsɛ se akyerɛw Nkaebɔ a Wɔadi Kan De ama ma wo nkyerɛkyerɛmu a ɛkɔ akyi na ama woatumi agyina nimdeɛ so de wo ho ahye wo ba nhomasua ho nnwuma gyinaesi ahorow mu. ɛsɛ se akyerɛw nkaebɔ a wɔadi kan de ma mu nsɛm no bi ne:

- Nkyerɛkyerɛmu fa nea nhomasua adwumakuw no asi gyinae anaa wɔapow se wɔbɛye
- Nkyerɛkyerɛmu fa nea enti a nhomasua adwumakuw no pɛ anaa wɔmpɛ se wɔyɛ dwumadi no
- Nkyerɛkyerɛmu fa ɔkwani a wɔfaa so yɛɛ nhwehwemu no ne ɛho kyerswtohɔ
- Asɛm a ɛkyerɛ se wo wɔ bammo wɔ IDEA ase, na se nkaebɔ no nnye nea edi kan a wɔde rekamfo nhwehwemu a, ɔkwani a wubetumi afa so anya ɛho bammo
- Mmea a wubetumi ne wɔn adi nkitaho na woate IDEA ahwehwedge ahorow ase
- Nkyerɛkyerɛmu fa akwan afoforo a IEP kuw no hwehwɛɛ mu ne nea enti a wɔamfa eyinom anni dwuma
- Nkyerɛkyerɛmu fa nneɛma afoforo a ɛfa nhomasua adwumakuw dwumadi a wɔakamfo anaa wɔapow

AKYERɛW NKAEBɔ A WɔADI KAN DE AMA Wɔ KASA A EMU DA Hɔ MU

ɛsɛ se wɔkyerɛw nkaebɔ a wodi kan de ma no wɔ ɔkwani a emu bɛye mmerɛw ama obiara ate ase na ɛsɛ se wɔkyerɛw wɔ wo kurom kasa mu anaa nkitahodi kwan foforo bi so gye se ɛrennye yie saa.

Sε wo kurom kasa anaa nkitahodi kwan foforo no *nnyan* kasa a εwɔ akyerew mu a, εnde nhomasua adwumakuw no betu anamɔn ama wɔde ano kasa akyerε akyerew Nkaebɔ a Wɔadi Kan De Ma no wɔ wo kasa anaa ɔkwan foforo a emu da hɔ mu. Eho behia sε nhomasua adwumakuw no tumi da no adi krataa so sε wɔkyerεsε akyerew Nkaebɔ a Wɔadi Kan De Ma no sεnea ɛfata maa wo tee emu nsɛm ase.

Ankoroankoro Nhomasua Dwumadi (IEP)

Ankoroankoro Nhomasua Dwumadi (IEP) yε nhoma bi a εda nhomasua mu botae ahorow a wo ba bedi ho dwuma wɔ sukuu afe no mu adi. Bio nso, εka mmoa ne nnwuma a wo ba hia na ama watumi adu botae ahorow a wɔaka wɔ IEP no mu.

IEP kuw no mufo bi ne:

- ɔwofo (Awofo) no
- Anyε yie koraa nhomasua ahorow tikyani baako (sε εbεyε sε abofra no bεwɔ daadaa nhomasua mu a)
- Anyε yie koraa abofra no nhomasua soronko tikyani anaa kyεrεkyεrε baako
- Nhomasua adwumakuw nanmusini a ɔfata
- Obi a obetumi akyεrεkyεrε nhwehwεmu no mu nsunsuanso mu
- Sε ɔwofo no anaa nhomasua adwumakuw no susuw sε ɛfata a, nnipa afotro a wɔwɔ abofra no ho nimdee titiriw, a wɔn a wɔka ho ne adwumayεfɔ a wɔyεyε nnwuma a ɛfata ma no
- Bere biara a ɛfata no, abofra a wadi dεm no

IEP nhwehwεmu: Wɔhwehwε sε IEP kuw no behyia anyε yie koraa pεnkoro afe biara de ahwehwε IEP no mu nanso wobetumi ahyia mpeñ pii de aye nsakrae wɔ IEP no mu, titiriw bere a abofra no nnya nkɔso no. Wɔ Ohio no, afe afe IEP nhwehwεmu ne nsesamu no nhia ɔwofo mpeneso ansa na wɔde IEP no aye adwuma. IEP a edi kan no mu nkutoo na wohia ɔwofo mpeneso. Wudi dwuma titiriw wɔ adwenkyεrε a wo de ma wɔ IEP hyεhyε mu enti yεhyε wo nkuran paa sε wo de wo ho bεhyε IEP nhwehwεmu ahorow mu.

ɔwofo ho a ɔde hyεm: Sε abofra a ɔwɔ dεm awofo no, mowɔ hokwan sε wɔbɔ mo nkae na munya hokwan de mo ho hyε IEP kuw no nhiam biara mu. Ese sε nhomasua adwumakuw no ma wo nhiam no ho nkaebɔ ntεm sεnea εbεyε na woatumi akɔ bi, na wɔde ahyε bere ne beae a mo nyinaa adwene hyia wɔ ho.



Nhomasa ho Kyerewtohɔ

Kyerewtohɔ a Wɔn Nsa Ka

Mmusua Nhomasa mu Hokwan ne Kokoamnsem Mmara (The Family Educational Rights and Privacy Act - FERPA) ye ḡman mmara a ema mo hokwan ahorow bi se mobehwehwé mo ba nhomasua ho kyerewtohɔ mu. Hokwan a ewa FERPA ase no fi wo hɔ kɔ wo adesuani no hɔ bere a adesuani no adi mfe 18 anaa bere a wafi ase rekɔ sukuupɔn (te se kɔlegye anaa suapɔn), nea ebedi kan aba biara.

NHOMASUA HO KYEREWTOHɔ YE DƏN?

Se nsem bi fa adesuani bi bεyε nea wɔbɔ ho ban wɔ FERPA ase no, ebegyina se efata se wobu no se nhomasua ho kyerewtohɔ anaa. FERPA kyerekyere nhomasua ho kyerewtohɔ se:

1. Kyerewtohɔ a εfa adesuani bi ho pɔtee, a etɔ mmere bi a wɔfrɛ no ankoroankoro nsem wɔ sukuu ahorow mu
2. Kyerewtohɔ a nhomasua adwumakuw anaa ahyehyεde bi (te se wo sukuu mansin) anaa ahyehyεde bi a wogyina wɔn ananmu kora so

ANKOROANKORO NSEM NO BI NE:

- Wo ba din
- Obusuani bi din
- Wo ba anaa w'abusua adres
- Ankoroankoro ahyensode, te se wo ba sohyia sikiriti nɔma, adesuani nɔma anaa biométrik kyerewtohɔ
- Akwan afoforo a wobetumi de ahyε wo ba nsow, te se awoda, baabi a wɔwoo no, maame din ansa na ɔreware, abusuakuw a ofi mu
- Nsem foforo a, eno nkutoo anaa εne nsem afoforo, a wɔde anaa wobetumi de abata adesuani pɔtee ho a εbεma obi a n'adwenem da hɔ a ɔwɔ sukuu no mu, na onnim nsem tebea no ho hwee atumi ahyε adesuani no nsow
- Nsem a obi a sukuu no gye di se onim wo ba no repe
- Nhwεso afoforo a FERPA kyere

KYEREWTOHɔ SO KORA NE KOKOAM A εBΕYΕ

Wobetumi akora nhomasua ho kyerewtohɔ wɔ akwan pii so. Nhwεso no bi ne:

- Nea wɔde nsa akyerew
- Komputa so nkyerewee
- Komputa
- Video anaa ɔdio mu ade
- Nkrataa ahorow a mfonin gu so

Adesuafo ho kyerewtohɔ ye nea εnkɔ abɔnten, kyere se εye kokoam. Esε se nhomasua adwumakuw no bɔ wo ba kyerewtohɔ ho ban bere a wɔreboaboa, rekora, reda no adi anaa wɔresεe no no.

WO BA HO KYEREWTOHO MU NHWEHWEMU

Esé se nhomasua adwumakuw no ma wo kwan ma wohwehwé wo ba nhomasua ho kyerewtohó mu a wɔrentwentwén wɔn nan ase, na wɔyé saa ansa na IEP kuw nhiam anaa dwumadi biara a woka ho bi bεba so. Nhomasua adwumakuw no rentumi ntwén mmoro nna 45 efi da a wobεrε hokwan de ahwε kyerewtohó no mu.

Wo wɔ hokwan se wohwε kyerewtohó a εfa wo ba ho nkutoo. Wo wɔ hokwan se woma sukuu no kyerekyerε wo ba ho kyerewtohó mu kyεrε wo. Wo wɔ hokwan se wo pε obi a obegyina w'anam mu ahwehwε kyerewtohó no mu (te se adamfo anaa lɔɔya).

Nhomasua adwumakuw no betumi ama wo wo ba ho kyerewtohó; nanso, esé se nhomasua adwumakuw no ma wo kyerewtohó no bi se wo nsa a εrenka bi no bεma wuntumi mmfa hokwan a wo wɔ wɔ kyerewtohó no ho nni dwuma a. Bere biara wo wɔ hokwan se wunya kyerewtohó no bi na woafa ho ka.

NHOMASUA HO KYEREWTOHO MU NSAKRAE

Wo wɔ hokwan se wobεma nhomasua adwumakuw no asesa wo ba ho kyerewtohó mu nsém bi a εnyε nokware anaa εyε mfomso. εnyε nhys se wo ba sukuu bεsesa nhomasua ho kyerewtohó no mu esiane se woasré se wɔnnys saa kεkε nti, nanso esé se sukuu no susuw w'abisade no ho. Se sukuu no si gyinae se wɔrensesa wo ba kyerewtohó mu nsém sεnea wosrε no a, esé se sukuu no ka kyεrε wo se wo wɔ hokwan se wɔne wo yε ho nhiam de aka ho asem.

Wɔ nhiam yi akyi no, se sukuu no si gyinae se wɔrensesa nhomasua kyerewtohó mu nsém no a, wo wɔ hokwan se wokyerεw w'asém yi wɔ wo ba kyerewtohó mu. Esé se nsém yi ka wo ba kyerewtohó ho.

NHOMASUA HO KYEREWTOHO A WɔDE MA

Mpεn pii no, ~~As~~s nhomasua adwumakuw no srε kwan fi wo hɔ denam krataakyεrε so se wɔpε se wɔde nhomasua ho kyerewtohó fa wo ba ho ma afoforo a εnyε wo a. Nanso, tebea ahorow bi wɔ hɔ a εnhwehwε se wopene so ansa na wɔayε. Se wo pε se wuhu pii fa bere a nhomasua adwumakuw no *nhia* se wɔpε mpeneso fi wo hɔ ansa na wɔde kyerewtohó ama a, hwe [FERPA akwankyerε ma awofo](#) wɔ U.S. Nhomasua Asoεe websait so wɔ www.ed.gov.

Manso Nsiesie

Okwan a Wode Siesie Manso

Sε wo ba a ɔwɔ dɛm nhomasua ho asɛm haw wo a, anamɔn a edi kan ne sε wo ne nhomasua adwumakuw no bεyε adwuma abom. Mfiase no, wo ne wo suani tika anaa nhomasua soronko kwankyerε nni nkitaho. Ka nea woresusuw ho kyεrε onii no. Sε wo ne nhomasua adwumakuw no annyε adwene wɔ wo haw no ho a, akwan ahorow wɔ hɔ a mobetumi adi ɔhaw no ho dwuma.

Akwan ahorow yi wɔ din pɔtee a wo nhomasua adwumakuw betumi de afre, nanso akwankyerε yi bεboa wo ama woate nea edin no mu biara kyεrε ne sεne a wo ne sukuu no betumi aboa wo ba. ɔfa a edi hɔ no kyεrεkyεrε akwan yi a wubetumi ne wo nhomasua adwumakuw de aye adwuma abom mu.

ADWUMAYE MU NHWEHWEMU

Sε wo ne nhomasua adwumakuw no nnyε adwene wɔ wɔn gyinaesi mu fa wo ba a ɔwɔ dɛm nhomasua ho a, wubetumi akyerew akɔma adwumakuw no adwumayεbea. Wɔ eyi ho no, wo nhomasua adwumakuw no panyin (anaa obi a wɔapaw no) bεyε mu nhwehwεmu. Nea ebetumi aka nhwehwεmu yi ho ne adwumayε ho asenni.

Sε wɔyε nhwehwεmu ne adwumayε ho asenni nhymiam a, εsε sε wɔyε no wɔ bere ne beae a eye ma wɔn a wɔde wɔn ho bεhyem nyinaa. Wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa betumi ato nsa afre afoforo aba nhwehwεmu anaa adwumayε ho asenni no ase. Sε nhwεso, wubetumi ato nsa afre abusuafo anaa adamfo, obi a ɔwɔ nhomasua soronko ho nimdeε, anaa lɔɔya. Sε wo ba renya nhomasua wɔ dwumadi a mansin boayikuw ma nkɔso mu dɛmdi anaa aban nhomasua adwumakuw hwε so a, εsε sε nhomasua adwumakuw no ne boayikuw anaa adwumayε mu nhwehwεmu ahyehyεde no di nkitaho.

Bere a wɔrehwehwε tebea no mu no, εsε sε wɔyε nea wobetumi nyinaa de di adwene a enhyia wɔ wo ba nhomasua no ho. Panyin no (anaa nea wɔapaw no) betie afanu no nyinaa wɔ adwene a enhyia no ho na wasi gyinae. Sε wonya si gyinae a, εsε sε panyin no kyεrεw gyinaesi no de bɔ wo nkae. εsε sε eyi kɔ so wɔ nna 20 ntam fi bere a wudii kan bɔɔ nhomasua adwumakuw no nkae fa wo haw ho.

DWUMADI AFOFORO A WUBETUMI ASɔ AHWE

Sε woawie dwumadi yi na wo ne nhomasua adwumakuw no da so ara nnyε adwene wɔ ɔkwan a wɔbεfa so adi ɔhaw no ho dwuma a, dwumadi afoforo wɔ hɔ a wubetumi asɔ ahwε. Ɛwɔm sε εnyε ahwehwεde sε wobεrε adwumayε ho nhwehwεmu ansa na woatoa so aρε manso ho dwumadi de, nanso yεhyε ho nkuran. Akwan afoforo wɔ hɔ a wubetumi afa so adi ɔhaw no ho dwuma. Ohio Asoεε ma Nhomasua ne Adwumayεfo ɔfisi ma Mmofra Soronko betumi de wɔn ho agye mu na wɔaboa wo w'abisade fa akade afoforo a εbεboa adi wo haw ho dwuma no. Ahyehyεde ahorow a edidi hɔ nso betumi aboa wo:

- Wo mpɔtam Mantam Mmoa Kuw (Mantam #_____) wɔ (fon #______). Awofo ne mmusua nimdefo a wɔwɔ Mantam Mmoa Kuw ne wo bεyε adwuma.
- Wo mpɔtam hɔ awofo nhwεsofo, sε nhomasua adwumakuw no wɔ bi a.

- Awofo nhwesofo de nsem ne mmoa ma abofra a cwa dem mmusuafu ne nhomasua nnwumakuw. Awofo nhwesofo ye nhomasua adwumakuw no dwumayeni na bio nso cye abofra a cwa dem cwofo.
- Se worepe nsem pii a, wo ne _____ nni nkitaho.
- Ohio Nnipa Nkabom ma Mmofra a Wadi Dem Nhomasua (OCECD)
 - OCECD ye adwumakuw bi a wawa mantam no mu nyinaa a wommpe mfaso a wadi dwuma ma nkokoaa, mmofra, ne mmabun a wawa dem wo Ohio, ne akyerkyerefo ne nnwumakuw a wde mmoa ma saafo yi. OCECD dwumadi ahorow boa awofo ma wonya nimdees a ebema watummi ay ananmusifo pa de ama wo mma wo nhomasua mmeae nyinaa.

Se worepe nsem pii a, wo ne OCECD nni nkitaho wo (740) 382-5452 anaa k OCECD websait so wo www.oecd.org.

Kwaadu Wcsiesie no Ntem

Kwaadu a wcsiesie no ntém ye bere a wo bɔ mmoden se wo ne nhomasua adwumakuw no bedi mu ntam adwene a enhyia ho dwuma ansa na woafi ase de akwan aforo a wde di manso ho dwuma adi dwuma. Obi a ofi Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayefo Cfisi ma Mmofra Soronko ne wo baye adwuma de abua wo nsemmissa ne chaw ahorow a wo wo fa wo ba nhomasua ho.

Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayefo hye kwaadu a wcsiesie no ntém ansa na woakope dwumadi aforo, te se chaw a wakyerew anaa elo asenni. Wubetumi ne obi a ofi Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayefo Cfisi ma Mmofra Soronko adi nkitaho de abua wo nsemmissa ne chaw ahorow a wo wo fa wo ba nhomasua ho. Se wo pe se wo ne obi di nkitaho fa kwaadu a wcsiesie no ntém ho di nkitaho a, yesrew wo ne Asoee no nni nkitaho:

- Wo telefon so: (614) 466-2650, anaa nea wuntua hwee wo (877) 644-6338
- Emeeli wo: exceptionalchildren@education.ohio.gov

Dwumadi a Woma Eko Yiye

Se wo wo haw fa wo ba ho nhwehwemu fa nhomasua soronko ho, anaa wo ba no Ankoroankoro Nhomasua Dwumadi (IEP) a, ebia nea wofre no dwumadi a woma eko yiye beboa wo.

Dwumadi a Woma Eko Yiye ye bere a wo ma Asoee no ye nhyeheyee ma obi ba nhiam a efa wo ba ho nhwehwemu anaa IEP de no ase (wo nso ye kuw yi muni). Nhomasua adwumakuw no nso betumi abisa Asoee no ama woama saa nipa yi aba nhiam ahorow yi mu baako a efa wo ba nhomasua soronko ho. Esse se wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa ye adwene wo nipa yi a obeba nhiam no ase bi ho.

NEA ENTI A WCHYEHYE DWUMADI A WMA EKO YIYE

Saa nhyeheyee yi ko so wo kuw nhiam ase, te se ankoroankoro nhomasua dwumadi, nhwehwemu ho nhyeheyee nhiam, anaa nhwehwemu kuw nhiam. Saa nipa(facilitator) yi ye obi a onnka kuw no ho na onssi gyinae mma kuw no nso. Nipa yi boa ma kuw no adwuma di mu na wde wo adwene si adesuani no so. Nnipa yi ye ntamgyinafo animdefo a watumte wo Mmofra Soronko Cfisi wo hoo wo nhomasua soronko dwumadi mu.

Wubetumi ape hokwan yi bere biara. Se wo ye saa a, esε se wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa ye adwene se mo de mo ho bεhyem. Se mo baanu ye adwene a, Mmofra Soronko Ofisi no bεre nipa yi ama wo. Eka biara nni ho mma wo anaa nhomasua adwumakuw no wɔ eyi ho.

NEA ɔMA DWUMADI NO Kɔ YIYE (FACILITATOR):

- ɔbεkɔ so ayε obi a onni ɔfa biara (ɔnnye odwumayeni ma wo anaa nhomasua adwumakuw no)
- ɔyε ntamgyinafo a wɔatete no (onimdefo a ɔboa siesie mansotwe)
- Wɔatete no na onim mmara ne ahwehwεde ahorow a εfa nhomasua soronko ho
- ɔnnka wo ba IEP anaa nhwehwεmu kuw ho
- Onnsi gyinae, na mmom ɔde nyansahye ma kuw de pε ɔhaw ho mmuae
- Obue nkitalohi hokwan wɔ wo ne nhomasua adwumakuw no ntam
- ɔma nhyiam no kɔ so sεnea wɔhwε kwan na ɔboa ma obiara kyere obu ma dwumadi no
- ɔma kuw no mufo de wɔn adwene si wo ba ne n'ahiade so



NSEMPΩ A ESE SE WO KAE Wɔ DWUMADI A WɔMA EKɔ YIYE HO:

- Dwumadi a Wɔma EKɔ Yiye nnyε nhye.
 - Ese se wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa ye adwene se mode mo ho bεhyem. Se wo ne nhomasua adwumakuw no gye tom se mobεre obi ayε ntamgyinafo wɔ nhyiam bi ase a, wei nkyere se esε se wo ne nhomasua adwumakuw no ye adwene wɔ nhyiam no ase anaa sεnea nhyiam no bεkɔ akowie. Bere nyinaa no, awofo wɔ hokwan se wokura wɔn nsusuwii wɔ ho.
- Adwenkoro biara a εbeba so wɔ dwumadi a wɔma eKɔ yiye biara ase no, mpεn pii esε se afa no nyinaa di so. Eyi kyere se esε se wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa di adwenkoro no so bere a mo nyinaa asi ho gyinae no.
 - Nhoma biara a wo ne nhomasua adwumakuw no de mo nsa bεhyε ase afa wo ba ho nhwehwεmu anaa IEP no ho hia te se nhoma a nsa hyεε ase wɔ IEP anaa nhwehwεmu kuw nhyiam foforo bi ase de ara pε.

Se wo pε nsem pii fa dwumadi a wɔma eKɔ yiye ho a, kɔ Ohio Asoεe ma Nhomasua ne Adwumayεfo websait so wɔ education.ohio.gov na hwehwε **facilitation**.

Wo pε se Wubisa Kwan Ma Dwumadi a Wɔma EKɔ Yiye ho a

Wo ne wo nhomasua adwumakuw nhomaasua soronko kwankyerεfo nni nkitalohi nhwe se mansin no bεre se wɔde wɔn ho bεhyε dwumadi yi mu anaa, _____ wɔ_____. Se afanu no nyinaa ye adwene se wɔde wɔn ho bεhyε dwumadi yi mu a, yεsrew wo ne Ohio Asoεe ma Nhomasua ne Adwumayεfo Ofisi ma

Mmofra Soronko nni nkitaloh:

- Wɔ tεlεfon so: (877) 644-6338
- Wɔ emeeli so: OECMediationFacilitation@education.ohio.gov

Ntamgyina ho

Ntamgyina yε bere a wo ne nhomasua adwumakuw no ayε adwenkoro sε mobερε obi aba nhiam bi ase na waboa ama moanya adwenkoro wɔ wo adesuani a wadi dεm anaa adesuani a wosusuw sε ɔwɔ dεm nhomasua ho. Nipa yi yε ntamgyina a εkyerε sε onni ɔfa biara na ɔnyuε odwumayeni ma ɔwofo no anaa nhomasua adwumakuw no. Obi a wɔma ɔbeεyε ntamgyinafo yε ɔkwan baako a wo ne nhomasua adwumakuw no atumi adi manso biara a εfa wo ba nhomasua soronko ho ho dwuma.



WUNTUA HWEE NA WO DE APΕ NTAMGYINAFO NA WUBETUMI APΕ BERE BIARA

Wubetumi apε ntamgyina bere biara. Sε monya pε ntamgyinafo a, εεε sε wo ne nhomasua adwumakuw no nyināa yε adwene sε mode mo ho bεhyε dwumadi no mu. Sε mo mienu nyināa gye tom sε mo de mo ho bεhyε dwumadi no mu a, Mmofra Soronko ɔfisi no bεrε ntamgyinafo ama mo. Ntamgyinafo no rentumi nkyerε sεnea mobedi manso a εfa wo ba nhomasua soronko no ho dwuma. Mmom no, ntamgyinafo no boa afanu no ma wɔka wɔn haw ahorow ho asεm fa wo ba ho na wɔpε ano aduru.

Sε wusi gyinae sε wo de asεm bεkɔ akɔdan anaa wobεrε asεnni a (hwε nkrataafa 17 kosi 28), Ohio Asoεe ma Nhomasua ne Adwumayεfo bεhyε wo nkuran sε paw ntamgyina sε ade a edi kan. Eka biara nni hɔ mma wo anaa nhomasua adwumakuw no wɔ eyi ho.



NTAMGYINAFO NO:

- Ḍbékɔ so ayɛ obi a onni ɔfa biara (ɔnnye odwumayeni ma wo anaa nhomasua adwumakuw no)
- Onni hokwan sɛ osisi gyinae; mmom no, ntamgyinafo no boa wo ne nhomasua adwumakuw no ma mudi mo ntam manso a ɛfa wo ba nhomasua ho.
- ɔne wo ne nhomasua adwumakuw no yɛ adwuma bom de nya adwenkoro a moakyerɛw
- ɔma nhyiam no kɔ so senea wɔhwɛ kwan na ɔboa ma obiara kyere obu ma dwumadi no
- ɔma obiara de n'adwene si adesuani no ne n'ahiade so pɔtee
- Obue nkitalodi hokwan wɔ wo ne nhomasua adwumakuw no ntam

NSENTITIRIW A ESE Sɛ WɔKAЕ FA NTAMGYINA HO

- Ntamgyina nnyɛ nhye.
 - Ese sɛ wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa yɛ adwene sɛ mode mo ho bɛhyem. Sɛ wo ne nhomasua adwumakuw no gye tom sɛ mobɛrɛ obi ayɛ ntamgyinafo wɔ nhyiam bi ase a, wei nkyere sɛ eſe sɛ wo ne nhomasua adwumakuw no yɛ adwene wɔ nhyiam no ase anaa senea nhyiam no békɔ akowie.
- Ntamgyina yɛ kokoam nsem.
 - Asɛm biara a wɔbækà wɔ ntamgyina nhyiam ase no, mpɛn pii no, eſe sɛ eyɛ kokoam na wɔrentumi mmfa nni dwuma akyiri yi gye sɛ wɔhwehwɛ sɛ wɔyɛ saa.
- Adwenkoro biara a wɔakyerɛw wɔ ntamgyina mu no, mpɛn pii no, eſe sɛ wo di so. Eyi kyere sɛ eſe sɛ wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa di adwenkoro no so bere a mo nyinaa asi ho gyinae no.
 - Nhoma biara a wo ne nhomasua adwumakuw no de mo nsa bɛhyɛ ase afa wo ba ho nhwehwɛmu anaa IEP no ho hia te sɛ nhoma a nsa hyɛ ase wɔ IEP anaa nhwehwɛmu kuw nhyiam foforo bi ase de ara pɛ.

Wo pɛ sɛ Wo pɛ Ntamgyina a

Wo ne wo nhomasua adwumakuw nhomaasua soronko kwankyerɛfo nni nkitaloh nhwɛ sɛ mansin no bɛrɛ sɛ wɔde wɔn ho bɛhyɛ dwumadi yi mu anaa, _____ wɔ _____. Sɛ afanu no nyinaa yɛ adwene sɛ wɔde wɔn ho bɛhyɛ dwumadi yi mu a, yɛsrew wo ne Ohio Asoɛe ma Nhomasua ne Adwumayɛfo ɔfisi ma Mmofra Soronko:

- Wɔ tɛlɛfon so: (877) 644-6338
- Wɔ emeeli so: OECMediationFacilitation@education.ohio.gov

Asem a Wɔde Kɔdan Mantamfo

Ade foforo nso a wubetumi aye sɛ wo wɔ wo ba nhomasua soronko ho haw ne sɛ wo de bɛdan mantam no denam krataakyerɛw so de atia nhomasua adwumakuw no na wo de krataa yi akɔma Ohio Asoɛe ma Nhomasua ne Adwumayɛfo ɔfisi ma Mmofra Soronko no.

EKA BIARA NNI MANTAM A WO DE ASEМ KɔDAN HO

Eka biara nni mantam a wo de asɛm kɔdan. Asem a wɔde kɔdan mantam no, mpɛn pii no, ɛkɔ ntɛm sen asɛnni a wɔhwehwɛ na ɛnsɛe yɛne afoforo ntam aycɔnkofa te sɛ asɛnni a wɔrɛ. Sɛ wo pɛ sɛ wo de asɛm kɔdan mantam no a, eſe sɛ wokyerɛw na wo de nsa hyɛ ase de kɔma Mmofra Soronko ɔfisi no, na wo de bi nso kɔma nhomasua adwumakuw no tee.

Ɛsɛ sɛ w'asɛm no kyere sɛ wɔabu ɔman anaa mantam mmara de fa nhomasua soronko ho (wɔabu Nnipa a Wɔadi Dɛm Nhomasua ho Mmara anaa Ohio Dwumadi ho Gyinapɛn ma Mmofra a Wɔadi Dɛm Nhomasua so). Eho nhia sɛ asɛm no bɔ mmara a wɔabu so no pɔtee, nanso ehia sɛ ekyerɛ nea nhomasua adwumakuw no aye anaa wɔannyɛ a enti wugye di sɛ etia nhomasua soronko ho mmara bi no. Bio nso, ɛsɛ sɛ wokyere nsem pɔtee de foa asɛm no so nea enti a wususuw sɛ nhomasua adwumakuw no abu nhomasua soronko ho ahwehwɛde so.

ASEM A WODE AKODAN MANTAM MU NHWEHWEMU

Mmofra Soronko ɔfisi no bɛhwehwɛ asɛm a wɔde abɛdan wɔn wɔ kwan pa so mu na wɔahwɛ sɛ nhomasua adwumakuw no abu nhomasua soronko ho ahwehwɛde a ɛfa wo ba nhomasua so anaa. Bio nso, nipa foforo - a ɛnyɛ wo, anaa adwumakuw bi a ɛnyɛ nhomasua adwumakuw no - betumi de asɛm akodan mantam no denam Asoɛe no so sɛ wo gye di sɛ nhomasua adwumakuw no abu nhomasua soronko ho ahwehwɛde a ɛfa adesuani bi ho a.

Wobetumi de asɛm akodan mantam no denam Asoɛe no so bere biara wɔ afe baako ntam fi bere a wɔka sɛ wɔabu nhomasua soronko ho mmara so no. Asɛm biara a wɔde bɛdan boro afe baako akyi fi bere a mmaprato no sii no, wɔrennyɛ mu nhwehwɛmu na wɔadi ho dwuma.

SENE A WODE ASEK KODAN MANTAM NO

Sɛ wo pɛ sɛ wo de asɛm a woakyerɛw kodan mantam no de fa nhomasua soronko ho a, ɛsɛ sɛ:

- Wohyehyɛ mantam kwaadu fɔɔm a ɛwɔ [DEW Manso ho Dwumadi wɛbpeegye so](#); anaa
- Kyerɛw kwaadu no sɛ krataa na fa mane Asoɛe no denam meeli anaa emeeli so; anaa
- Frɛ Asoɛe no Mmofra Soronko ɔfisi adwumayɛfo no wɔ 1-877-644-6338 na pɛ kwaadu fɔɔm, a wobɛhyehyɛ na wasan de abre Asoɛe no.

Susude fa Nneɛma a ɛsɛ sɛ Wo de Ka wo Kwaadu a Wo de Dan Mantam no Ho

- Asɛm a ekyerɛ sɛ nhomasua adwumakuw no abu ɔman anaa mantam mmara a ɛfa nhomasua soronko ho
- Asɛm no mu nkyerɛkyerɛmu, a nea woregyina so abɔ kwaadu no ka ho
- Nea wɔne wo de bedi nkitaho ne wo nsaahyɛase
- Sɛ worebɔ kwaadu afa nhomasua soronko ho mmara bi a wɔabu so wɔ adesuani pɔtee bi ho a
- Adesuani no din ne baabi a ɔte
- Sukuu a adesuani no kɔ
- Wɔ abofra a onni baabi te (senea McKinney-Vento Homeless Assistance Act kyerɛ no) fam no, nea ɛwɔ hɔ a wobetumi ne adesuani no adi nkitaho ne adesuani no sukuu din
- Asɛm no mu nkyerɛkyerɛmu ne nsem a ɛfa ho nyinaa
- Nea onii no susuw sɛ ebetumi aye ɔhaw no ho mmuae anaa nsɔano
- wɔ bere a wɔde asɛm no rema no
- ɛsɛ sɛ nsa hyɛ kwaadu a wɔrebo no ase.

Hyɛ no nsow sɛ kwaadu a efi obi a wanna ne ho adi no, wɔrennye.

BAABI A WO DE WO KWAADU BEKɔ

ɛsɛ sɛ wo de wo krataa no mane Ohio Asoɛe ma Nhomasua ne Adwumayɛfo ɔfisi ma Mmofra Soronko ne nhomasua adwumakuw no panyin nyinaa wɔ bere koro mu.

Fa krataa a edi kan ankasa no mane:

Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayefo ma Mmofra Soronko
Hyε no nso: Dwumayeni Boafu ma Manso ho Dwumadi Nkorabata
25 South Front Street, Mail Stop 409
Columbus, Ohio 43215-4183
Wɔ emeeli so: oeccomplaints@education.ohio.gov

NTWENTWENSO

Ntwentwenso kyere se wɔbɛntwɛntwɛn nsɛm a wɔde akɔdan mantam no so ansa. Se wo ne nhomasua adwumakuw no wɔ asenni mu na wo anaa nhomasua adwumakuw no san de kwaadu no kɔdan mantam no a, Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayefo bɛntwɛntwɛn asɛm a wo de akɔdan mantam no so bere bi. Okwan foforo so no, Asoee no bɛtwaren ama asenni no aba awieie ansa na wɔadi kwaadu a wɔde akɔdan mantam no ho dwuma. Se wotwe wo asenni abisade no san a, Asoee no besan afi ase ahwehwɛ asɛm a wo de akɔdan mantam no mu de aρε ne nsɔano.

Se asenni dwumadi kɔ so na odwumayeni (IHO) a ɔrehwɛ so si ho gyinae a, εnde Asoee no bɛtoa so adi kwaadu a wo ade akɔdan mantam no ho dwuma se nsɛm bi da so ara wɔ hɔ a odwumayeni no anni ho dwuma nkutoo a.

KWAADU A WɔDE KɔDAN MANTAM

Se Asoee no nsa ka wo kwaadu a wo de dan mantam no na nkrataasɛm no nyinaa ye a, wobefi ase ahwehwɛ mu na, senea ehia biara no, wɔayɛ nhomasua soronko ho mmaprato no mu nhwehwɛmu. Esɛ se Mmofra Soronko Ofisi no pɛ nsɔano ma asɛm no wɔ nna 60 ntam fi da a wɔn nsa kaa krataa no.

Se dwumadi no fa no, Mmofra Soronko Ofisi no:

- Bɛhwehwɛ wo nsɛm mu na wɔasi gyinae se wɔcɔ tumi a wobetumi de adi kwaadu no mu nsɛm ho dwuma anaa
- Bɛka akyere wo ne nhomasua adwumakuw no denam krataakyerɛw so nsɛm a wobedi ho dwuma, ne nhwehwɛmu a wɔbɛyɛ (se εho hia a)
- Bɛkamfo ntamgyina ama wo ne nhomasua adwumakuw no se okwan foforo a mobetumi afa so adi mo manso ho dwuma
- Bɛpɛ nsɛm pii a wohia aka ho afi wo ne nhomasua adwumakuw no hɔ de fa kwaadu no mu nsɛm ho
- Bɛhwehwɛ nkrataa afoforo a wo ne nhomasua adwumakuw no de ama mu, aye telefon so nsɛmmisa, na wɔakɔ wo ba no nhomasua adwumakuw hɔ nsrahwɛ senea ehia biara
- Bɛma wo nhomasua adwumakuw no hokwan de abua kwaadu no na wɔadi ho dwuma
- Bɛkyerɛw wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa afa wɔn gyinaesi ho se ebia wɔabu nhomasua soronko ho mmaprato so a (bere a wɔahwehwɛ mu awie na emmoror nna 60 fi da a wɔn nsa kaa kwaadu krataa no)

BERE A WODE BI KA HO

Asoee no betumianya nna a εboro 60 de adi kwaadu no ho dwuma na wode krataa fa wɔn gyinaesi ama, se wode mmere no bi aka wɔn ho a. Wobetumi de nna kakra aka 60 no ho de adi asem a wode akɔdan mantam no ho dwuma bere a:

- Wo ne nhomasua adwumakuw no ayε adwenkoro se mobεma mo ho bere de adi ɔhaw no ho dwuma denam ntamgyina anaa ɔkwan foforo bi so, anaase bere a
- Tebea ahorow bi a wɔnhwε kwan aba (a Mmofra Soronko ɔfisi no si ho gyinae senea tebea no ankasa te).

NKRATAASEM A ENNI MU

Se Mmofra Soronko ɔfisi no si gyinae se wo nkrataasem wɔ kwaadu ho nni mu esiane se wammfa nsɛm a ehia nyinnaa fa asem no ho annka ho a, anaase se Mmofra Soronko ɔfisi no nni tumi se wɔyε asem a worepε ho nsɔano mu nhwehwemu a, Mmofra Soronko ɔfisi no bεkyerε krataa abre wo de akyerεkyere nea enti a wɔrentoa dwumadi no so de adi w'asem no ho dwuma, nea enti a wɔasi gyinae no, ne nsɛm a ehia se wo de ka kwaadu krataa foforo a wobebu no se edi mu, se εfa ho a.

KWAADU KRATAA A WɔSAN DE Kɔ

Se wosan de kwaadu krataa foforo a nsɛm foforo wom rema a, hwe se wo de bεmane Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayεfo ne nhomasua adwumakuw no wɔ afe baako ntam fi bere a nhomasua soronko ho mmaprato a wɔka se esi no sii. Se wo de nsɛm bi aka kwaadu no ho a Asoee no nni tumi se wobedi ho dwuma aka ho a, wɔbεkyerε wo baabi a wo de bεkɔ, senea εfata.

Kwaadu ho Nkrataasem a

- Kwaadu a wode rekodan wo afe baako ntam fi bere a mmarato no sii.
- ɔwofo no de nkrataa no ankasa ma Ohio Asoe ma Nhomasua ne Adwumayefo na ɔde bi akoma nhomasua adwumakuw no.
- Kwaadu no fa nhomasua soronko ho ahwehwede a wocabu so na nsəm taa akyi.

Ohio Asoe ma
Nhomasua ne
Adwumayefo
Hwehwε
Kwaadu mu

Asoe no kyerew krataa de koma nea ɔde asem no abedan no ne nhomasua adwumakuw no de kyerew wo nsa aka kwaadu nkrataa no.

Asoe no kyerew krataa de kyere se nkrataasem no nni mu se ete saa a, anaa bere a Asoe no nni tumi se wobedi ho dwuma.

Nhwehwemu

Asoe no hwehwε nkrataa no mu na wɔpε nkrataa/nsəm afoforka ho senea ehia biara.

Asoe no bisabisa nnipa a nsəm se eto behia a.

Asoe no de
Nea Wo hui ho
Krataa Mane

Asem no sisi gyinae ahorow fa kwaadu biara ho na wɔakyere se nhomasua soronko ho mmarato bi akoso ampa a.

Asoe no de akwankyere a wode beso ano ma se wo hu se nhomasua adwumakuw no abu mmara so a.

Nhomasua Soronko ho Asenni a Wode Kodan

ɔkwan baako a wubetumi afa so adi wo ba nhomasua soronko ho haw ne se wo de bédan nhomasua adwumakuw no tee ape asenni dwumadi, na bere koro ara nso wo de bi békɔ Ohio Asoe ma Nhomasua ne Adwumayefo no. Se woye eyi a, ekyere se woakyere de repε nea wɔfrε no due process dwumadi (wɔsan frε no due process request, anaa asenni abisade).

Afoforo bi nso betumi akyerew ape asenni dwumadi yi:

- Adesuani, se wadi anye yie koraa mfe 18 a
- Nhomasua adwumakuw



NEA ENTI A WO DE REDAN

Wobetumi akyerew kwaadu de aƿe aseenni esiane wo ba nhomasua soronko ho haw ahorow bi a wo wɔ:

- Abofra a ɔwɔ dɛm a wɔhyɛ no nsow
- Abofra a ɔwɔ dɛm ho nhwehwemū
- Nhomasua mu gyinabea a wɔde abofra a ɔwɔ dɛm to
- Nhomasua a ɛfata a wontua ho ka a aban de ma (FAPE) de ma wo ba

Ɛsɛ sɛ asenni a wɔrepe no kyere sɛ wɔabu ɔman anaa mantam nhomasua soronko ho mmara so na ɛsɛ sɛ wɔkyerew kɔma wɔ mfe mienu ntam fi bere a ɔwofo (anaa aban nhomasua adwumakuw a wɔrebɔ kwaadu no) hui anaa na ɛsɛ sɛ ohu sɛ wɔabu nhomasua soronko ho mmara so no. Bere biara a Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayefo nsa bɛka kwaadu a wɔde repe asenni no, ɛsɛ sɛ awofo no ne nhomasua adwumakuw no nya hokwan de wɔn ho hyɛ asenni dwumadi no mu bi. Asenni yi ye dwumadi bi a obi a ɔnnyɛ nhwehwəanim na Asoee no apaw no hwɛ so de adi kwaadu no ho dwuma.

NSEM A WɔDE BEKA HO

Asoee no wɔ fɔɔm bi a wɔde pe asenni a wɔde ma. Nipa anaa aban nhomasua adwumakuw a ɔde abisade yi reba no, enhia sɛ ɔde [Asoee no fɔɔm](#), di dwuma nanso ɛsɛ sɛ nipa anaa adwumakuw no de nsɛm a wohia no ka ho bere a ɔde asenni ho kwammisa krataa de rekɔ no:

1. Adesuani no din
2. Adesuani no adres anaa nkitahodi nsɛm
3. Nhomasua adwumakuw no din
4. Sɛ wo ba nni baabi te a, nkitahodi nsɛm a ɛwɔ hɔ ne sukuu a wo ba rekɔ no din
5. Wo ba no haw pɔtee mu nkyerɛkyerɛmu ne nsɛm a ɛfa ho
6. Nyansahyɛ fa ano aduru ho

Ɛsɛ sɛ asenni kwaadu no kura nsɛm koro no ara a ɛwɔ kwaadu a wɔde kɔ mantam asoee hɔ (hwɛ krataafa 16); nanso wonhia nsahyɛase. Wobetumi de ama nhomasua adwumakuw no ne Asoee no denam nipa so, meeli, faks anaa emeeli so. Nsɛm a wɔamfa anka wo asenni kwaadu no ho no, odwumayeni no renhwehwɛ mu wɔ asenni dwumadi no ase.

ASENNI HO KWAADU MU NSAKRAE A WɔYɛ

Eyi kyere asenni kwaadu a wɔyɛ emu nsɛm mu nsakrae bere a wɔde akɔma Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayefo akyi. Nea edidi so yi nkutoo mu na wubetumi asakra wo asenni kwaadu no mu:

- ɔfoforo no gye tom sɛ wɔbeyɛ nsakrae wɔ asenni dwumadi ho kwaadu no mu, ɛwɔ krataa so, na wɔama no hokwan de asiesie asem no denam nyiam bi so (wɔaka nsiesie nyiam yi ho asem wɔ krataafa 23), anaa
- Asenni dwumayeni no ama ho kwan. Asenni dwumayeni betumi ama saa hokwan yi akosi nnanum ansa na asenni dwumadi afi ase, na ɛremmoro saa.

Mmere ne Okwan a Wode Asem Kodan (Asenni)

Se wo de asenni kwaadu a etia wo ba nhomasua adwumakuw a, wɔ nna 10 ntam fi da a wɔn nsa kaa kwaadu krataa yi no, esε se nhomasua adwumakuw no ma wo akyerew nkaebɔ a wɔadi kan de ama anaa mmuae fa nhomasua soronko ho mmara a wɔabu so no ho, gye se nhomasua adwumakuw no de nkaebɔ yi ama dedaw.

Akyerew nkaebɔ a wɔadi kan de ma a nhomasua adwumakuw de bεma no, esε se nsεm yi wom:

- Wo haw anaa asenni kwaadu no mu nkyerεkyerεmu. Eyi betumi ayε biribi a nhomasua adwumakuw no pε se wɔyε anaa wɔannye. Wɔ wɔn mmuae mu no, esε se nhomasua adwumakuw no kyerεkyerε nea enti a na wɔpε se wɔyε anaa wɔannye ade korɔ no.
- Nkyerεkyerεmu fa akwan a nhomasua adwumakuw no faa so de yεε wo ba ho nhwehwεmu, wo ba ho kyerεtohɔ ne amaneεbɔ ahorow a nhomasua adwumakuw no de dii dwuma de sii gyinae se wɔbεyε anaa wɔrennyε ade korɔ no
- Nkyerεkyerεmu fa gyinae afoforo a IEP kuw no susuw ho maa wo ba ne nea enti a wɔamfa eyinom anni dwuma
- Nkyerεkyerεmu fa nneεma afoforo a εfa nhomasua adwumakuw no gyinaesi se wɔbεyε anaa wɔrennyε no ho

Bio nso, esε se nhomasua adwumakuw no ma wo akwankyerε fa mmara ho mmoa a wubetumi apε a wuntua hwee anaa wubetua sika kakraa bi ne mmoa afoforo a wubetumi anya ho.

Se wɔkyerew asenni kwaadu de tia wo se ɔwofo a, esε se wo de mmuae ma wɔ nna 10 ntam. Esε se wo mmuae bua nsεm pɔtee a wɔaka ho asεm wɔ asenni kwaadu no mu.

Nkrataasem a Ebedi Mu

Wobebu asenni kwaadu ho nkrataasem no se edi mu (kyerε se nsεm no nyinaa wom) gye sʌ ɔfoforo a ɔwɔ asεm no mu kyerew kɔma asenni dwumayeni no ne nea ɔde kwaadu no ama no se ne nsεm no nni mu (kyerε se nkrataa no nsoe). Esε se ɔfoforo no sɔre tia asenni kwaadu ho nkrataasem a enni mu no denam krataakyerew so wɔ nna 15 ntam fi da a ne nsa kaa asenni kwaadu no.

Se nhwεso no, se wo de asenni kwaadu kɔma wo nhomasua adwumakuw (na wo de bi kɔma Ohio Asoεε ma Nhomasua ne Adwumayεfo) a, wobebu no se edi mu gye se nhomasua adwumakuw no bɔ asenni dwumayeni no nkae se wo nkrataasem no nni mu papa denam krataakyerew so wɔ nna 15 ntam. Afei, odwumayeni no wɔ nnanum fi da a ne nsa kaa wo nhomasua adwumakuw no krataa na wɔde asi gyinae se wo asenni kwaadu no mu nsεm di mu anaa (kyerε se edu asenni dwumadi kwaadubɔ ho ahwehwεde ho a wɔada no adi wɔ krataafa 22). Esε se asenni dwumayeni no nso de ne gyinaesi ma wo ne nhomasua adwumakuw no denam krataakyerew so wɔ nna 15 ntam.

Se asenni dwumayeni no si gyinae se wo kwaadu nkrataasem no nni mu a, wubetumi de nkrataa foforo aksa anaase wobεyε nsakrai wɔ dedaw no mu, pεn dodow a nhomasua adwumakuw no pene so na ɔwɔ hokwan se osiesie asεm no denam nsiesie nhyiam so anaase odwumayeni no ma kwan wɔ nnanum mu ansa na asenni no afi ase, na εremmoro saa.

Sε woannya nsakrae no yiye wɔ asenni kwaadu nkrataasem no mu a, εnde nna 30 a wɔde besiesie no befi ase wɔ da a wo de nsakrae a εfata bεma no.

Bere a Wɔde Di ho Dwuma

Bere a wɔde di ho dwuma anaa nsiesie bere no yε efi da a wɔde nkrataa fa asenni kɔmae kosi da a wɔbεyε asenni dwumadi no ankasa. Wɔ nsiesie bere no mu no, wɔbεyε nsiesie nhiam a wɔde hokwan baako san ma na wɔde asiesie nhomasua soronko ho manso no ansa na asenni no afi ase ankasa. Sε wo de asenni kwaadu kɔ na afei woamfa wo ho anhyε nsiesie dwumadi no mu a, eyi bεtwendwεn asenni dwumadi no bere so (mmere ho nsεm pii wɔ ase hɔ).

Nsiesie bere no yε nna 30 efi da a wɔde asenni kwaadu nkrataasem no kɔe (anaa efi da a wɔyεε nsakrae a εfata wɔ krataasem no mu). Sε nhomasua adwumakuw no antumi ansiesie asem no wɔ ɔkwan a εma wo koma tɔ wo yam so εde bedu bere a nna 30 no aba awiei a, wobetumi afi asenni dwumadi no ase. Sε nna 30 nsiesie bere no ba awiei a, nna 45 bere wɔ hɔ a wɔde bεyε asenni dwumadi no na odwumayeni no besi gyinae (hwε krataafa 22), gye sε wo ne nhomasua adwumakuw no aye adwenkoror se mobεrε ntamgyinafo a ebedi aboro nna 30 no. Afei hyε no nsow sε nna 30 nsiesie bere no betumi aba awiei ntεm se, wɔ nna 30 no mu no, wo ne nhomasua adwumakuw no gye tom se mo adwene rennyε baako a.

Wɔ nna 30 nsiesie bere no mu, ne nna 15 a edi kan fi da a wɔn nsa kaa asenni kwaadu krataa no, εsε se nhomasua adwumakuw no yε nsiesie nhiam ho nhyeheyε. Sε nhomasua adwumakuw no annyε nsiesie nhiam no wɔ nna 15 ntam anaase wɔamfa wɔn ho ahyε nsiesie nhiam no mu a, wubetumi asre asenni dwumayeni no se omfi ase mmu nna 45 no. Wɔnhwε kwan se nhomasua adwumakuw no bεyε nsiesie nhiam ho nhyeheyε se wɔde asenni kwaadu nkrataa kɔ dedaw a.

NSIESIE NHYIAM

Nsiesie nhiam no botae ne se εbεma wo hokwan de aka ɔhaw a wɔaka ho asem wɔ kwaadu no mu ho asem, na nhomasua adwumakuw no nso anya hokwan ne wo aye adwuma abom de asiesie mo ntam asem no. εyε nhomasua adwumakuw no aseyede se wɔyε nsiesie nhiam ho nhyeheyε, na εsε se wo de wo ho hyem. Sε woamfa wo ho anhyε nsiesie nhiam no mu na nhomasua adwumakuw no yε eyi ho kyεrεtɔhɔ a, nhomasua adwumakuw no betumi aka akyεrε asenni dwumayeni no se ɔmmɔ wo asenni kwaadu no nngu wɔ nna 30 no awiei.

Asenni Dwumayeni a Onni ɔfa Biara na Odi Asenni Dwumadi no Anim

Sε wɔcantumi ansiesie asenni kwaadu bi a, wɔde bεkɔ asenni dwumayeni anim ma wadi anim adi asem no. εsε se asenni dwumayeni no yε mmaranimfo a Ohio Asoε ma Nhomasua ne Adwumayefo atete no ama dwumadi a etε saa.

Nhomasua adwumakuw no na ɔfa asenni dwumayeni no ho εka, nanso nipa yi yε obi a onni ɔfa biara a wonnyina nhyeheyε pɔtee bi so na εraw no. ɔnnysε odwumayeni mma nhomasua adwumakuw bi na ɔrennyε nhwehwεanim wɔ n'adwuma mu.

Nea εka ho no, asenni dwumayeni no yε nimdefo wɔ nhomasua soronko ho ahwehwεde ho, a IDEA, ɔman ne mantam mmara ahorow ka ho, ne sεnea atemmufo kyεrε nhomasua soronko ho mmara ase.

Wɔ asenni no awiei no, odwumayeni no bεkyerεw gyinaesi no sεnea mmara hwehwε.

Wo ne nhomasua adwumakuw no si gyinae wɔ IEP kuw mufo no mu hwan na εεε se ɔba nsiesie nhiam no ase. Nea εεε se ɔba nhiam yi ase bi ne Nhomasua adwumakuw no nanmusini a ɔwɔ tumi se osisi gyinae ma nhomasua adwumakuw no.

Nhomasua adwumakuw no lɔɔya remma nhiam yi gye se wopaw se wobɛma wo lɔɔya aba bi. Nhiam yi yε ahwehwɛde wɔ nsiesie dwumadi no mu gye se wo ne nhomasua adwumakuw no ayε adwenkoro wɔ krataa so se mobeyi nsiesie nhiam no afi hɔ, anaase moagye atom se mode ntamgyina bedi dwuma de asi nsiesie nhiam no ananmu. Wo ne nhomasua adwumakuw no wɔ hokwan se mode ntamgyina di dwuma boro nna 30 nsiesie bere no se mo baanu yε adwene se mobeyε no saa a. Wei besiw nna 45 asenni bere no kwan na ammfí ase.

Se wo ne nhomasua adwumakuw no siesie mo manso no wɔ nsiesie nhiam no mu a, εεε se mo baanu de mo nsa hyε krataa a mobedi emu nsɛm so (mmara mu) ase a:

- Wɔakyerɛw nea afei ebesi
- Wo ne nhomasua adwumakuw no nanmusini de mo nsa ahye ase
- Atemmufo betumi de adi dwuma

Mmara mu kyere se se wo anaa nhomasua adwumakuw no anni krataa no mu nsɛm so a, ɔtemmufo betumi ahye se wo anaa nhomasua adwumakuw no nni so.

Se wo anaa nhomasua adwumakuw no annye krataa no mu nsɛm antom bere a mode nsa ahye ase awie no a, mo mu biara betumi atwam wɔ adwumayε nna miɛnsa ntam.

Se wo ne nhomasua adwumakuw no adwene aye baako wɔ asenni dwumadi ho kwaadu no ho ansa na nna 30 nsiesie bere no ba awie a, wɔde asɛm no bɛba awie na wɔrennyε asenni dwumadi.

ɔkwani a Wɔdi Asɛm (Asenni Dwumadi)

Εεε se wɔhyehyε asenni dwumadi na wɔyε no wɔ beae ne bere a eye ma wo ne nhomasua adwumakuw no nyinā. Asenni dwumayeni no ne wo ne nhomasua adwumakuw no bedi nkitaloh bere koro mu bere a wohia nkitalohi wɔ asenni dwumadi no mu. Se yεbɛka a, nkitalohi biara a εbɛkɔ so wɔ asenni dwumayeni no ne wo ne nhomasua adwumakuw no bɛkɔ so bere koro mu na εrennyε mmere ahorow.

Nea εwɔ nna 45 bere no mu no bi ne asenni dwumadi no ne hokwan a asenni dwumayeni no de besi gyinae. Nna 45 bere no fi ase wɔ nna 30 nsiesie bere no awie, anaase bere a nea edidi so yi mu baako esi:

- Wo ne nhomasua adwumakuw no yε adwene wɔ krataa so se morennyε nsiesie nhiam no, anaase
- Bere a mufi ase reka ɔhaw ahorow no ho asɛm wɔ nsiesie nhiam anaa ntamgyina nhiam ase no, wo ne nhomasua adwumakuw no gye tom se mo adwene rennyε baako da, anaase
- Wo ne nhomasua adwumakuw no gye tom wɔ krataa so se mobedi aboro nna 30 nsiesie bere no senea εbɛyε na moakɔ so de ntamgyina adi dwuma, na afei wo anaa nhomasua adwumakuw no atwe ne ho afi ntamgyina dwumadi no mu.

Gye se asenni dwumayeni no ne mo ye adwene se obema mo bere aka ho, bere a afanu no baako abisa wɔ nna 45 bere no mu no, nea edidi so yi bækɔ so:

- Esε se dwumadi no kɔ so.
- Esε se wɔsi asenni gyinae; na
- Esε se wɔde gyinaesi no bi mane wo ne nhomasua adwumakuw no, ne Ohio Asoε ma Nhomasua ne Adwumayɛfo nso.

Anyɛ yie koraa nnanum ansa na asenni dwumadi no aba so no, esε se wo ne nhomasua adwumakuw no ye nsɛm adiyi nhiyam. Eyi ye nkɔmmɔbɔ a wo ne nhomasua adwumakuw no de behu se mowɔ nsɛm ahorow a wɔbɛda no adi wɔ asenni no mu.

ASENNI MU HOKWAN AHOROW

Wɔ asenni dwumadi mu no, wow c hokwan se:

- Wobɛma wo ba a cɔno nti na wɔrehyia no aba bi
- Wobɛma wɔcayɛ dwumadi wɔ ɔmanfo ahwɛ bi
- Wobɛma wo lɔɔya anaa nnipa a wɔwɔ nimdeɛ soronko wɔ mmofra a wɔwɔ dɛm aka wo ho na wɔatu wo fo
- Wo de adanse bɛma, wubegyina ɔfoforo no anim abisabisa adansefɔ nsɛm na woama adansefɔ aba (bio, dwumadi no bedi nsɛm a wodaa no adi wɔ asenni kwaadu krataa no mu nkutoo, gye se nhomasua adwumakuw ye adwene se wobɛka nsɛm foforo)
- Wobɛbra se wɔde adanse foforo bi bɛba a wɔanna no adi ankyerɛ wo anyɛ yie koraa adwumayɛ nnanum ansa na asenni no aba so
- Wo nsa bɛka kyerewtohɔ (a ebutumi nso ayɛ ilɛktrɔnik de) a ɛfa asenni no ho ne gyinaesi ne nea wo hui wɔ ase nyinaa, a worentua ho ka

Sε Akyitaafø bi Ka Wo Ho a Wɔnnyɛ Lɔɔyafo a

Sε akyitaafø bi ka wo ho a wɔnnyɛ lɔɔyafo a, saafo yi nni hokwan se ɔfa foforo nipa no betua wɔn ka sɛnea wɔye ma lɔɔyafo no wɔn dwumadi ho. Okyitaani no rentumi nni dwuma se mmaramimfo/lɔɔya wɔ asenni no ase na anohyeto wɔn dwumadi wɔ ase so.

Mmere ne ɔkwɑn a wɔde Asɛm Kodan Ntɛm So

Ntɛm so asenni dwumadi ye nea wɔde bere tiawa ye no sen sɛnea wɔtaa ye, a edi nhomasua soronko ho nsɛm binom ho dwuma ntɛm. Wo anaa nhomasua adwumakuw no betumi abisa kwan ama wɔayɛ asenni dwumadi ntɛm so wɔ tebea yi mu se nea edidi so yi ba nkutoo a:

1. Wo ne nhomasua adwumakuw no anyɛ adwene wɔ wo ba nhomasua mu gyinabea ho (dwumadi anaa nnwuma), na eyi farebae ye sukuu no asotwe a wɔde maa wo ba; anaase
2. Wo ne wɔn anyɛ adwene wɔ ɔhaw farebae ho gyinaesi ho; anaase
3. Nhomasua adwumakuw no gye di se wo ba mprempren nhomasua gyinabea (dwumadi anaa nnwuma) no betumi epira wo ba anaa afoforo paa.

Asenni dwumadi a wɔma ɛkɔ ntɛm no bere no, nea ɛka ho ne nna 15 a wɔde besiesie ne sukuu nna 20 a wɔde bedi asɛm no. Ɛse sɛ nhomasua adwumakuw no yɛ nsiesie nhiam ho nhyehyɛe wɔ nna nsɔn ntam fi da a wɔn nsa bɛka asenni kwaadu krataa no. Se asenni dwumadi a wɔyɛ no ntɛm no ba awiei a, asenni dwumayeni no wɔ sukuu nna 10 a ɔde bɛkyerɛw ne gyinaesi na ɔde ama wo ne nhomasua adwumakuw no. Wɔ asenni dwumadi a wɔma ɛkɔ ntɛm ho kwaadu ho no, wɔremfa bere nnka ho.

Gyinaesi a Wɔpɛ mu Nhwehwɛmu Bio

Gyinae a asenni dwumayeni no si wɔ asenni dwumadi no awiei no, eno na etwa to gye sɛ nea n'ani annye ho no de krataa kɔma Ohio Asoe ma Nhomasua ne Adwumayɛfo no wɔ nna 45 ntam sɛ wɔnsan nhwehwɛ mu bio. Nea n'ani annye ho yɛ ɔwofo no anaa nhomasua adwumakuw no bere a gyinae a asenni dwumayeni no sii no annye no dɛ, kyere sɛ annkɔ amma no.

SENEA WOSRE MA WɔSAN HWEHWɛ ASENNI DWUMAYENI GYINAESI MU

Se wo pɛ sɛ wosre ma wɔsan hwehwɛ asenni dwumayeni no gyinaesi mu a, ɛse sɛ wo de bi kɔma Asoe no na wo de bi kɔma nhomasua adwumakuw no panyin nso. Asoe no bɛpaw mantam nhwehwɛmu dwumayeni ("nhwehwɛmu dwumayeni") ama wɔasan aye asenni dwumadi no mu nhwehwɛmu frenkyemm. Ohio Asoe ma Nhomasua ne Adwumayɛfo no betua nhwehwɛmu dwumayeni no ka.

Nhwehwɛmu dwumayeni no bɛsan ahwehwɛ asenni dwumadi no ho kyerewtohɔ mu. Bio nso, nhwehwɛmu dwumayeni no bɛhwɛ sɛ wodii ahwehwɛde a ɛfa asenni dwumadi no akyi na wapɛ ɛho adanse senea ɛho hia biara. Nhwehwɛmu dwumayeni no betumi apɛ anom kasa anaa nkyerewee ho adanse afi wo ne nhomasua adwumakuw no hɔ. Se nhwehwɛmu dwumayeni no hwehwɛ anom kasa a, asenni dwumadi no mu hokwan (hwe krataafa 25) a wɔde maa wo wɔ asenni dwumadi no ase no, wɔde bɛma wo wɔ nhwehwɛmu dwumadi no mu.

BERE A WɔDE BI KA HO

Wɔ nna 30 ntam fi da a Asoe no nsa bɛka wabisade fa mantam nhwehwɛmu no, nhwehwɛmu dwumayeni no de gyinaesi bɛma, gye sɛ ɔde bere no bi ka ho, a wo anaa nhomasua adwumakuw no betumi apɛ (nanso hyɛ no nsow sɛ wontumi mmpɛ bere nnka ho wɔ asenni dwumadi a wɔpɛ no ntɛm mu). Bio nso, wubetumi apɛ kyerewtohɔ, a ilɛktronik de ka ho, afa nhwehwɛmu dwumayeni no gyinaesi ne nea ohui ho.

NHWEHWɛMU A WɔPɛ FI ɔMAN ANAA MANTAM ASENNIBEA

Mantam nhwehwɛmu a wɔyɛ no na etwa to, gye sɛ wɔpɛ nhwehwɛmu bio fi ɔman anaa mantam asennibea hɔ. Nipa a n'ani annye gyinae a nhwehwɛmu dwumayeni no sii ho no wɔ hokwan sɛ ɔkyerɛw krataa de kɔ ɔman asennibea wɔ nna 90 ntam fi da a nhwehwɛmu dwumayeni no sii gyinae no, anaa mansin no asennibea, baabi a wo ba nhomasua adwumakuw no wɔ wɔ nna 45 ntam fi da a ne nsa kaa nhwehwɛmu dwumayeni no gyinaesi no. Atemmufo no bɛhwɛ kyerewtohɔ mu, atie adanse biara a afanu no de bɛba, na afei wɔasi gyinae a egyina adanse ne kyerewtohɔ ahorow no so. Ɛse sɛ wutua asennibea a wo de asem no aks ho ɛka ahorow no nanso sɛ wudi nkonom a, ebia wɔbesan atua ɛka ahorow yi ama wo senea asennibea no bɛkyerɛ.

Abofra Gynabea Bere a Woredi Asem

- Eses se wo ba ko so ara tena nhomasua gynabea a wode no ato bere a asenni dwumadi no rekso, gye se wo ne nhomasua adwumakuw no aye adwenkoro se mobetumi asesa ne gynabea.
- Wo ba mprempren nhomasua gynabea ne nea ewo ne IEP a wode dii dwuma nea etwa to.
- Se wode wo ba ato IAES (nhomasua beae foforo a enye sukuu h) esiane asotwe a nhomasua adwumakuw no de ama wo ba a, wo ba no bokso atena saa nhomasua beae h kosi se asenni dwumayeni no besi gyinae anaase kosi bere a nhomasua adwumakuw no asotwe a wode ama wo ba no ba awiei, emu nea ebedi kan asi biara.
- Se nea eka asenni dwumadi kwaadu no ho ne gye a wobedi kan agye wo ba ato nhomasua adwumakuw no mu a, eses se wode wo ba to nhomasua adwumakuw no mu kosi se wobewie asenni no, bere a woama kwan no.
- Se asenni kwaadu no fa kwansre a wode repen nwuma wo sukuu mfe fa a ewo mmara no mu esiane se wo ba adi mfe miensa nti na onni hokwan wo mfiase mmoa fa wo mmara no ase bio a, enye ahwehwede se nhomasua adwumakuw no de mfiase mmoa/nhomasua bema wo ba.
- Se wo hu se wo ba fata ma nhomasua soronko nnwuma na ɔwofo no gye tom se wobeyen nwuma a edi kan no a, ende eses se nhomasua adwumakuw no ye nnwuma a manso biara nni ho wo ɔwofo no ne nhomasua adwumakuw no ntam no.
- Se nhwehwemu dwumayeni no ne wo ye adwene se gynabea a wobesesa fata a, eses se wobu gynabea a wode no to se adwenkoro a eda mantam no ne awofo no ntam na ama wɔatena gynabea no mu.

Wo pe se Wɔsan Hwehwɛ Asenni Dwumayeni no Gyinaesi Mu a

Wubetumi ne asenni dwumayeni no nnye adwene wo ne gyinaesi mu denam krataakyerew so wo nna 45 ntam fi da a wo nsa beka gyinaesi no. Kyerew w'abisade no ko:

Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayefo Ofisi ma Mmofra Soronko ho Manso Nsiesie Nkorabata
25 South Front Street, Mail Stop 409
Columbus, Ohio 43215
OECdueprocess@education.ohio.gov

Se wo pe mmoa foforo a, yesrew frē Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayefo Ofisi ma Mmofra Soronko wo (614) 466-2650, anaa frē nea wuntua hwee wo (877) 644-6338 so.

Mmaranimfo ho Ka

Wubetumi apaw se wobefə lɔuya bere biara na wasi w'anamu wo asenni dwumadi no mu (anaa bere a wɔrehwehwɛ asenni dwumadi no mu), nanso eses se wo ara tua ho ka. Se wofa mmaranimfo na se wudi nkonomi wo asenni no mu wo ɔman anaa mantam asennibea de fa asenni dwumadi ho a, asennibea no betumi ahye nhomasua adwumakuw no se wontua wo eka ahorow bi a woboe de asem no ko asennibea no senea efata.

SE NHOMASUA ADWUMAKUW NO DI NKONIM A

Se nhomasua adwumakuw no di nkonom a, asennibea no betumi ahye wo se tua eka ahorow a nhomasua adwumakuw no bœ se nea efata. Asennibea no betumi ahye wo anaa wo lœya se ontua eka ahorow a Ohio Asoe ma Nhomasua ne Adwumayefo anaa nhomasua adwumakuw no bœ se wodi nkonom a, na asennibea no si nea edidi so yi ho gyinae:

- Se nea wœyœe no, aniberesem nnim, emfata, anaa enni nnyinaso
- Se wokœ so ara de asem no baa asennibea bere a eda adi se aniberesem biara nnim, emfata, anaa enni nnyinaso
- Se woyœe nea woyœe no adwemmœnti, se nhweso se wo de bœteetee afotro, atwentwœn nneema so, anaase wo de bœma mmara nsœm dwumadi ho eka akœ soro keke nti

SE ASENNIBEA NO HYE SE WONTUA MMARADI HO EKA MMA WO ANAA NHOMASUA ADWUMAKUW NO A

Se asennibea no hye se wontua mmaradi ho eka mma wo anaa nhomasua adwumakuw no a, asennibea no bœkyerœ sika dodow a efata se wotua. Lœya ho eka ahorow no, esœ se egyna mpœtam a dwumadi no rekœ so wom no tebea, ne nnwuma ko a wœyœe so. Anohyeto wœ tumi a asennibea no wœ se obœma wœatua sika ho.

Asennibea rentumi nnhye se wontua lœya ho eka wœ tebea a edidi so yi mu:

- Bere a nhomasua adwumakuw no akyerœ se wobesiesie asem no wœ nna 10 ntam fi dwumadi no mfiase, na woannyne antom wœ nna 10 ntam, na gyinae a wœasi wœ asenni no mu no nnkœ mma wo se wo de toto nea nhomasua adwumakuw no pe se wœde ma no
 - Nanso, asennibea no betumi ahye se wœmma wo mpatisika se wudi nkonom na asennibea no si gyinae se na wudi bem paa (wo wœ nnyinaso) se woannyne nea nhomasua adwumakuw no de rema.
- Na ama wo lœya atumi de ne ho ahye IEP nhiam mu, gye se wœfrœe nhiam no esiane asenni bi nti
- Na ama wo lœya atumi de ne ho ahye nsiesie nhiam mu

LœYA HO KA A WŒTEW SO

Asennibea no betumi atew lœya ho eka a wotua so se:

- Bere a asenni no rekœ so no, wo anaa wo lœya twentwœn manso no nsiesie so se nea emfata a
- Sika a wo lœya no gye no osœdœ dodo sen nea lœyafo afotro a wœcœ mpœtam hœ na wœ ahokokwaw, din a wœagye, ne osuahu a wœcœ te se wo lœya de no ara wœ mpœtam hœ ara.
- Bere a wudii ne nnwuma a wœyœ maa wo no dœcœ dodo, se wœhwœ se nea dwumadi no te a
- Wo lœya no amfa nsœm a efata amma nhomasua adwumakuw no wœ wo kwaadu krataa no mu

Atifi hœ nsœm no mu biara remmfa ho se asennibea no hu se mantam anaa nhomasua adwumakuw no twentwœn nsiesie dwumadi no so, anaase wobuu IDEA bammœ nhyehyœ so.

Asotwe

ɔ̄kwān a wɔ̄fa so Twe Mmofra a Wɔ̄adi Dɛm Aso

Wɔ̄ tebea ahorow bi mu no, εho behia sε nhomasua adwumakuw no bɛkɔ̄ so de nhomasua soronko mmoa bɛma wo ba a ɔ̄wɔ̄ dɛm, bere mpo a adwumakuw no atwe no asan, apam no, anaa wɔ̄ayi no afi ne mprempren nhomasua gyinabea (hwε wo ba IEP na woanya nsem pii fa ne mprempren nhomasua gyinabea).

NHOMASUA MU GYINABEA NE MMEAEOFORO

Sε wo ba no nhomasua adwumakuw no yi no fi ne mprempren gyinabea esiane sε wabu nhomasua adwumakuw no mmara so sukuu nna a ennu 10 a, εnyε ahwehwεde sε nhomasua adwumakuw no bɛma no nhomasua soronko wɔ̄ saa bere yi mu. Sε woyi wo ba fi sukuu *sukuu nna 10 ntoatoaso a*, εsε sε sukuu no kɔ̄ so de nhomasua soronko ma wo ba, sε mpo εwɔ̄ nhomasua beae foforo a (sε nhwεso, sukuudan anaa dan foforo, anaa adesuani no fie).

Sε nhomasua adwumakuw no yi wo ba fi ne mprempren gyinabea boro sukuu nna 10 ntoatoaso wɔ̄ sukuu afe koro no ara mu a, wobu no sε wɔ̄asesa wo ba nhomasua gyinabea.

Sε nhomasua adwumakuw no ayi wo ba afi ne mprempren nhomasua gyinabea wɔ̄ mmere ahorow mu a wɔ̄ka nna no bom a, εboro 10 wɔ̄ sukuu afe baako mu a, εsε sε sukuu no si gyinae sε Weinom Kyerε sε wɔ̄asesa abofra no nhomasua mu gyinabea anaa.

Bere a sukuu no resi gyinae yi no, εsε sε wosusuw nea edidi so yi ho:

- Bere tenten a woyii no wɔ̄ bere biara mu
- Bere a wɔ̄de yiyii no no nkabom
- Sεnea na mmere a wɔ̄de yiyii no bemmen
- Nsedi a εwɔ̄ suban a wo ba daa no adi ne nea ɔ̄daa no adi wɔ̄ mmere a etwam a woyii no no mu

Sε wɔ̄resesa wo ba gyinabea esiane sε wo ba abu sukuu mmara so a, εsε sε nhomasua adwumakuw no, ɔ̄wofo, ne IEP kuw mufo a wɔ̄fata, sεnea ɔ̄wofo no ne nhomasua adwumakuw no akyerε no, hyia na wɔ̄yε ɔ̄haw farebae ho gyinaesi. Gyinaesi yi botae ne sε wɔ̄behwehwε wo ba suban no mu ahwε sε efi wo ba no dɛmdi mu titiriw anaasε dɛmdi no ne ne farebae titiriw anaa.



Čhaw Farebae ho Gyinaesi

Ansa na wōbēsesa wo ba nhomasua mu gynabea de atwe n'aso no, εεε se nhomasua adwumakuw no tutu anamōn bi de bō wo ba hokwan ahorow ho ban. Emu baako ne se wōbēye čhaw farebae ho gyinaesi nhiam. Nhiam yi botae ne se wōbēhwehwē wo ba suban no mu ahwē se efi wo ba no dēmdi mu titiriw anaasε dēmdi no ne ne farebae titiriw anaa. Se yebeka a, so wo ba dēmdi no na εma ɔdaa suban no adi anaa? Wo ba IEP kuw no besi gyinae se ebia wo ba suban no fi ne dēmdi mu wō sukuu nna 10 ntam bere a wōresi gyinae afa ne nhomasua mu gynabea ho no.

ČHAW FAREBAE HO GYINAESI NHYIAM

Wō saa nhiam yi ase no, wo ne IEP kuw mufo afoforo bēhwehwē nsēm a ehia mu a nea εka ho ne wo ba IEP, nea tikyani no ahu ne nsēm afoforo a εfa ho a wo de ama

Se suban no daa adi esiane wo ba dēmdi no nti a, wōbesan de wo ba no akɔ gynabea a na ɔwɔ a woyii no fii no, gye se IEP kuw no gye tom se wōnsesa gynabea no.

Se wo hu se wo ba suban no daa adi esiane ne dēmdi no nti a, εεε se IEP kuw no:

1. Wofi suban ho nhwehwēmu ase wō nna 10 ntam na wōde ba awiei ntēm. Suban ho nhwehwēmu yi yε wo ba suban a wōhwehwē mu de hu nneεma a εwɔ baabi a wo ba wō a εma ɔda subammɔne adi, ne suban pa ahorow a wobetumi akyere wo ba na ama nnepa afi mu aba, na
2. Wōafi ase akyerεkyere wo ba no suban pa se wōayε suban ho nhwehwēmu no dedaw na se εfa asotwe a wōde rema no ho a (Nkyerεkyere dwumadi yi botae ne se ebedi suban ahorow a εnyε mma sukuu tebea ne akwan pōtee a sukuu no bεbō mmɔden atew so), anaasε

- Se suban ho nkyerkyer bi wɔ kwan mu dedaw a, wɔbɛhwɛhwɛ nhyehyee no mu aye nsakrae biara a ehia wɔ nna 10 ntam.

Adesua Beae Foforo (Bere Tiawa Ne Nea Eyε Foforo)

Wo ba IEP kuw no na esi gyinae fa to a wɔde wo ba bɛto bere tiawa mu nhomasua beae (IAES). IAES yε gynabea foforo a wɔde wo ba to na wanya nhomasua soronko. Da a IEP kuw no besi gyinae sε wɔbɛsesa wo ba gynabea akɔ IAES esiane sε wo ba abu sukuu mmara so nti no, εsε sε nhomasua adwumakuw no ma wuhu na wɔma wo Akwankyerɛ ma Awofo Hokwan ahorow wɔ Nhomasua Soronko nhoma no.

Se suban a wo ba daa no adi no fi ne dɛmdi mu mpo a, nhomasua adwumakuw no betumi ayi wo ba aKɔ IAES akosi sukuu nna 45 sε wo ba no:

- Kuraa akode a
- Hyεε da kuraa anaa ɔde nnubɔne dii dwuma, ɔtɔneε anaa ɔɔbɔden sε ɔbɛtɔ anaa watɔn nnubɔne a
- Pira a nipa foforo paa

Mmara yi yε adwuma sε wo ba daa suban no adi bere a ɔreko sukuu, bere a ɔwɔ sukuu anaa bere a ɔwɔ sukuu dwumadi bi ase.

Se wo ba no suban *mmfi dɛm a wadi mu tee*, wobetumi de wo ba ato IAES bere tenten kora ara a wɔde abofra a onnii dɛm bɛto hɔ de atwe n'aso no ara pε.

Se wo ba no suban *fi dɛm a wadi mu tee* na wo ba no bu sukuu mmara so a, εsε sε wɔsan de wo ba no kɔ nhomasua beae a woyii no fii no, gye sε wo ne nhomasua adwumakuw no gye tom sε wɔnsesa ne gynabea na wɔde akyerɛ no suban pa senea nhyehyee anaa IEP no kyere no.

Nanso, sε nhomasua adwumakuw no gye di sε wo ba a wɔbɛkɔ so ama watena mprempren gynabea (senea wo ba IEP kyere no) betumi adi ɔno anaa afoforo aborɔ anaa wapira wɔn a, nhomasua adwumakuw no betumi afrɛ IEP nhiyiam ama wɔaka ɔhaw yi ho asem. Se wo ne nhomasua adwumakuw no annyε adwene wɔ gynabea a wɔbɛsesa no ho a, nhomasua adwumakuw no betumi apɛ asemni a wɔyε no ntɛm so - anaa asemni a ɛde nsiesie/anoyi bɛma ntɛm (hwɛ asemni dwumadi a wɔyε no ntɛm wɔ krataafa 25).

Bere a Wo Ba Suban no Fi Dɛmdi a Wogye Di sε ɔwɔ

Se wo ba nni IEP a, wubetumi asrε sukuu no sε wommu wo ba no sε obi a wadi dɛm sε eyinom mu biara sii ansa na abofra no rebu sukuu mmara so a:

- Woka kyereɛ sukuu adwumayɛfo anaa abofra no tikya denam krataa so sε wususuw sε wo ba behia nhomasua soronko, anaaseɛ
- Wosrεɛ sε wɔnnuyε wo ba ho nhwehwɛmu, anaaseɛ
- Wo ba tikya anaa sukuu adwumayɛfo no bi ka kyereɛ nhomasua soronko kwankyerɛfo anaa opanyin foforo bi tee sε wo ba no suban ahorow bi nnkɔ yie.
- Wɔrenhwɛ kwan sε nhomasua adwumakuw no bebu wo ba sε abofra a wadi dɛm sε woamma adwumakuw no kwan sε wɔbɛyε wo ba no ho nhwehwɛmu ama nhomasua soronko a. Eyi nso betumi aba sε woampene nhomasua soronko ne εho nnwuma so amma wo ba anaaseɛ wɔyεɛ wo ba ho nhwehwɛmu nanso kuw mufo no sii gyinae sε wo ba nni dɛmdi biara. Nhomasua adwumakuw no betumi atwe wo ba aso senea wɔtwe adesuafo afotro a wonni dɛmdi biara a wɔda suban koro no ara adi.

SE WOAMPENE NHOMASUA GYINABEA ANAA CHAW FAREBAE HO GYINAESI MU NSUNSUANSO A

Wubetumi ape asenni a wɔyε no ntεm de asore atia gyinae a wɔasi sε wɔbεsesa wo ba mprempren nhomasua gynabea de atwe n'aso anaase de asore atia nea wo hui wɔ chaw farebae ho gyinaesi nhwehwεmu mu (hwe asenni dwumadi nsεm wɔ krataafa 25). Asenni dwumayeni no besi gyinae wɔ asenni dwumadi a εkɔ ntεm no mu de ahwε sε nhomasua adwumakuw no dii ahwehwεde ahorow akyi bere a wɔsesaa wo ba gynabea no anaase nhomasua adwumakuw no ada no adi sε wo ba suban no fi anaase emfi ne dεmdi no mu.

Sεnea yεaka wɔ atifi hɔ no, nhomasua adwumakuw no betumi ape asenni a wɔyε no ntεm sε nhomasua adwumakuw no gye di sε wo ba a wɔbεkɔ so ama watena gynabea hɔ no de chaw bεba wo ba anaa afoforo so (hwe asenni dwumadi a wɔyε no ntεm wɔ krataafa 25).

Gyinae a Awofo Nkutoo Si De Mmofra To Sukuu a Enye Aban De Na Aban Fa Ho Ka

Eka Ho Tua Gyinaesi

Sε wopaw sε wo ade wo ba bεkε sukuu a εnhyε aban ase a, wo nhomasua adwumakuw no betumi apaw sε wɔremfa nhomasua no ho ka ne εho nnwuma ahorow wɔ saa sukuu hɔ no, pεn dodow a nhomasua adwumakuw no rema wo ba hokwan anya nhomasua wɔ aban sukuu a wontua hwee (FAPE) no. Sε wugye di sε wo nhomasua adwumakuw no ammfa FAPE amma wo ba a, wubetumi akyerεw aseñni dwumadi kwaadu na wɔadi asem no ama aseñni dwumayeni asi gyinae sε ebia nhomasua adwumakuw no de FAPE maa wo ba no anaa (hwε aseñni dwumadi ho nsεm wɔ krataafa 24). Sε aseñni dwumayeni no si gyinae wɔ aseñni dwumadi no mu sε nhomasua adwumakuw no ammfa FAPE amma a, aseñni dwumayeni no betumi asi gyinae sε wo wɔ hokwan sε wɔsan tua eka a wobε de wo ba kɔɔ ankoroankoro sukuu no.

MPATASIKA A WOTEW SO ANAA WOTWAM

Sika dodow a wɔbεhyε nhomasua adwumakuw no sε wontua mma wo no, wobetumi atew so anaa wɔatwam koraa, sε eyinom bi si a:

- Wɔ IEP nhiam a wɔyε ansa na wuyii wo ba fii sukuu no mu no, woanka ankyerε sukuu no sε worennye nhomasua mu gynabea a IEP kuw no rehyε ho nkuran no ne ɔhaw a wo wɔ, na woyε nhyehyε dedaw sε wo de wo ba bεkε sukuu a εnhyε aban ase
- Woankyerεw sukuu no anyε yie koraa adwumayε nna 10 ansa na woreyi wo ba afi nhomasua adwumakuw no mu sε worennye IEP no na woyε nhyehyε sε wo de wo ba bεkε sukuu a εnhyε aban ase (hyε no nsow sε afoofida a esi wɔ nnawɔtwe no mu ka nna 10 yi ho)
- Sε, ansa na woreyi wo ba afi sukuu no, nhomasua adwumakuw no kyerεw wo krataa mapa de bɔɔ wo nkae sε wɔreyε nhyehyε ayε wo ba ho nhwehwεmu, na woamfa wo ba no amma nhwehwεmu no
- Aseñnibea bi akyerε sε nea woyε no, nyansa nnim

MPATASIKA HO BAMM

Mpatasika no (sika a wɔbesan atua ama wo) no, wontumi ntew so anaa wɔatwam sε nea edidi so yi bi si a:

- Nhomasua adwumakuw no siw wo kwan na amma woamfa amaneεbɔ amma
- Nhomasua adwumakuw no anka ankyerε wo sε na wɔhwehwε sε wokyerεw amaneεbɔ
- Nkaebɔ anaa amaneεbɔ no a wo dEW bεma no betumi de wo ba ato nipaduam asiane mu.

Afei nso, aseñni dwumayeni betumi abu sε wɔrentumi ntew mpatasika no so anaa wɔatwam esiane sε woantumi ammɔ nkae anaa ammɔ amaneε nti sε:

- Wuntumi nkenkan anaa nkyerε Engiresi, anaase
- Amaneεbɔ no a wo de bεma no betumi de wo ba ato nkate fam asiane mu.

Awofo Nkaebɔ fa Skɔlahyip De Ma Adesuafo a Wɔadi Dɛm

Bere a Wɔabɔ Nkae

Bere biara a nhomasua adwumakuw bi bewie nhwehwem wɔ abofra a wɔadi dɛm ho, anaa wɔafi ase reye anaa wɔrehwehwɛ abofra bi IEP mu no, εεε se nhomasua adwumakuw no ka ɔtisim Nsɔasene Dwumadi no ne Jon Peterson NSɔasene Dwumadi no kyerɛ wo.

ɔTISIM NSɔASENE DWUMADI

Se worepɛ nsem pii fa ɔtisim Nsɔasene Dwumadi no ho a, kɔ Ohio Asoe ma Nhomasua ne Adwumayɛfo wɛbsait so wɔ education.ohio.gov na taapo **ɔtisim Nsɔasene Dwumadi** wɔ adehwehwɛ adaka no mu, anaa emeeli autismscholarship@education.ohio.gov.

JON PETERSON AHIADE SORONKO NSɔASENE DWUMADI

Se wo ba renya mmoa wɔ nhomasua soronko mu a, wubetumi afata anya Jon Peterson Ahiaide Soronko NSɔasene Dwumadi no.

Se worepɛ nsem pii fa [Jon Peterson Ahiaide Soronko NSɔasene Dwumadi](#) no ho a, kɔ Ohio Asoe ma Nhomasua ne Adwumayɛfo wɛbsait so wɔ education.ohio.gov na bɔ **Jon Peterson Nsɔasene** hye adehwehwɛ adaka no mu, anaa emeeli peterson.scholarship@education.ohio.gov.

Nsem Afoforo

Nsem a ɛfa skɔlahyip dwumadi ahorow wɔ Ohio Asoe ma Nhomasua ne Adwumayɛfo wɛbsait so wɔ education.ohio.gov.

Se wo pɛ nsem pii anaa wo wɔ nsemmis fa skɔlahyip dwumadi ahorow yi ho a, wo ne Nhomasua a Enhyɛ Aban Nsam ɔfisi (The Office of Nonpublic Educational Options) adi nkitalo wɔ (614) 466-5743, anaa nea wontua hwee wɔ (877) 644-6338.